

Table 2.9
All Cancer Sites (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	70.1	71.6	74.0	75.8	77.3	77.9	77.3	77.1	77.2	77.7	78.4	78.7	79.3	79.7	80.2	80.4	80.1	80.6	80.8	81.3
2-year	60.6	62.0	65.2	67.4	69.3	70.5	70.1	69.7	70.0	70.9	71.5	72.1	72.9	73.4	74.1	74.5	74.0	74.5	74.7	
3-year	55.7	57.0	60.6	63.1	65.2	66.8	66.3	66.1	66.5	67.5	68.2	68.9	69.8	70.3	71.1	71.6	71.0	71.6		
4-year	52.5	53.8	57.6	60.4	62.7	64.4	64.0	63.7	64.3	65.3	66.1	66.8	67.9	68.4	69.3	69.8	69.2			
5-year	50.3	51.4	55.5	58.6	60.8	62.6	62.2	62.1	62.8	63.8	64.6	65.4	66.5	67.2	68.0	68.5				
6-year	48.6	49.7	53.9	57.1	59.3	61.2	61.0	60.9	61.6	62.7	63.5	64.3	65.4	66.2	67.1					
7-year	47.2	48.2	52.5	55.7	58.1	59.9	59.8	59.8	60.6	61.9	62.7	63.5	64.6	65.3						
8-year	46.1	47.1	51.4	54.7	56.9	58.9	58.9	59.0	59.9	61.2	62.1	62.9	63.9							
9-year	45.2	46.1	50.5	53.7	56.1	58.2	58.0	58.4	59.3	60.5	61.4	62.2								
10-year	44.4	45.3	49.7	52.9	55.4	57.4	57.3	57.7	58.7	59.9	60.9									
11-year	43.8	44.6	49.1	52.2	54.8	56.7	56.7	57.0	58.1	59.5										
12-year	43.2	44.1	48.5	51.7	54.2	56.2	56.1	56.4	57.5											
13-year	42.9	43.7	47.9	51.2	53.6	55.6	55.7	56.0												
14-year	42.6	43.3	47.5	50.7	53.1	55.1	55.2													
15-year	42.2	43.0	47.1	50.3	52.6	54.6														
16-year	42.0	42.6	46.8	49.9	52.1															
17-year	41.8	42.4	46.6	49.6																
18-year	41.7	42.2	46.5																	
19-year	41.7	42.1																		
20-year	41.6	42.0																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 2.10
All Cancer Sites (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	64.6	67.6	70.7	73.8	76.4	77.6	76.7	76.2	76.0	76.9	77.6	77.4	78.7	79.2	79.7	79.8	79.5	80.2	80.4	81.2
2-year	54.0	57.1	60.9	64.7	68.1	70.0	69.3	68.3	68.5	70.0	70.7	70.9	72.0	73.0	73.6	73.9	73.5	74.3	74.3	
3-year	48.7	51.8	56.0	60.3	64.2	66.5	65.7	64.9	65.2	66.7	67.6	67.7	69.0	70.0	71.0	71.4	70.7	71.6		
4-year	45.4	48.3	52.7	57.4	61.5	64.3	63.5	62.5	63.0	64.5	65.6	65.8	67.3	68.2	69.2	69.8	69.1			
5-year	42.9	45.7	50.4	55.4	59.5	62.5	61.7	61.0	61.5	63.2	64.1	64.4	66.0	67.0	68.2	68.8				
6-year	41.0	43.8	48.6	53.7	57.8	61.0	60.6	59.7	60.3	62.1	62.9	63.4	65.1	66.1	67.4					
7-year	39.5	42.2	46.9	52.0	56.3	59.6	59.2	58.6	59.3	61.2	62.3	62.6	64.3	65.3						
8-year	38.1	40.9	45.6	50.8	55.0	58.3	58.3	57.6	58.6	60.5	61.5	61.9	63.5							
9-year	37.0	39.9	44.5	49.7	54.0	57.3	57.2	56.7	57.8	59.9	60.8	61.2								
10-year	36.0	39.0	43.5	48.6	53.1	56.2	56.3	56.0	57.1	59.2	60.4									
11-year	35.1	38.2	42.7	47.6	52.1	55.4	55.5	55.2	56.4	58.5										
12-year	34.4	37.5	41.8	46.9	51.4	54.6	54.7	54.4	55.6											
13-year	33.9	36.9	41.0	46.3	50.6	53.8	53.9	53.9												
14-year	33.4	36.4	40.4	45.6	49.9	53.0	53.3													
15-year	32.9	36.0	39.8	44.9	48.9	52.2														
16-year	32.4	35.5	39.2	44.2	48.1															
17-year	32.1	35.1	38.9	43.7																
18-year	31.8	34.9	38.5																	
19-year	31.7	34.7																		
20-year	31.6	34.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 2.11
All Cancer Sites (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	75.4	75.7	77.5	77.9	78.5	78.4	78.2	78.2	78.6	78.6	79.2	79.9	80.0	80.2	80.6	81.0	80.7	80.9	81.2	81.4
2-year	66.8	67.0	69.4	70.3	70.7	71.0	70.9	71.2	71.5	71.8	72.4	73.3	73.8	73.8	74.7	75.1	74.6	74.8	75.1	
3-year	62.2	62.2	65.2	66.1	66.5	67.1	67.0	67.5	67.9	68.3	68.9	70.0	70.5	70.7	71.2	71.8	71.4	71.7		
4-year	59.1	59.1	62.5	63.6	64.1	64.5	64.5	65.0	65.6	66.1	66.7	67.9	68.5	68.7	69.3	69.7	69.3			
5-year	57.0	56.8	60.5	62.0	62.3	62.7	62.8	63.4	64.0	64.5	65.2	66.3	66.9	67.4	67.8	68.2				
6-year	55.3	55.1	59.0	60.5	61.0	61.5	61.6	62.1	62.9	63.3	64.0	65.2	65.8	66.4	66.9					
7-year	54.0	53.7	57.7	59.4	59.9	60.3	60.5	61.1	61.9	62.7	63.2	64.4	65.0	65.5						
8-year	53.0	52.6	56.8	58.5	59.0	59.7	59.5	60.6	61.3	61.9	62.6	63.8	64.3							
9-year	52.1	51.7	56.0	57.7	58.3	59.2	58.9	60.0	60.7	61.2	61.9	63.1								
10-year	51.4	50.8	55.3	57.0	57.8	58.7	58.4	59.4	60.3	60.7	61.4									
11-year	50.7	50.1	54.7	56.5	57.5	58.2	57.9	58.8	59.7	60.5										
12-year	50.2	49.6	54.2	56.1	57.0	57.8	57.6	58.4	59.4											
13-year	49.9	49.2	53.8	55.7	56.6	57.4	57.4	58.2												
14-year	49.5	48.8	53.5	55.3	56.3	57.3	57.1													
15-year	49.1	48.5	53.2	55.1	56.0	57.0														
16-year	48.9	48.1	53.0	54.9	55.7															
17-year	48.7	47.8	52.8	54.7																
18-year	48.6	47.7	52.8																	
19-year	48.4	47.5																		
20-year	48.3	47.4																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 3.9
Cancer of the Brain and Other Nervous System (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	47.8	48.9	52.5	54.5	55.3	53.2	53.5	54.7	53.7	54.8	52.7	55.4	56.3	56.7	58.5	60.3	58.4	58.2	59.2	62.2
2-year	32.9	34.8	37.7	38.0	41.3	39.9	39.4	41.1	40.1	41.5	38.8	41.5	41.1	42.6	43.1	46.9	44.4	43.6	46.5	
3-year	28.8	30.4	33.8	33.3	38.0	35.8	36.1	37.5	37.1	37.9	35.1	36.6	37.1	39.2	39.9	41.0	38.7	38.9		
4-year	26.3	27.8	31.3	31.5	36.1	33.1	34.5	35.4	35.7	36.0	33.2	34.2	35.1	37.4	38.0	38.9	36.8			
5-year	24.4	26.2	29.8	30.3	34.4	31.9	33.3	34.0	35.1	34.6	31.9	32.7	34.1	36.5	36.4	37.1				
6-year	23.1	25.0	28.7	29.7	33.4	30.3	32.7	33.5	34.4	33.6	30.3	31.9	32.9	35.4	35.8					
7-year	22.3	24.1	27.9	28.9	32.8	29.4	31.7	32.2	33.9	33.0	29.9	31.2	32.7	34.2						
8-year	21.4	23.3	27.0	28.5	32.4	28.8	31.7	31.4	33.3	32.0	29.4	30.7	32.3							
9-year	20.7	22.6	26.6	28.1	32.3	28.0	31.4	31.2	33.3	31.3	28.6	30.5								
10-year	20.3	21.9	26.2	27.9	31.8	27.6	31.0	31.1	32.8	31.0	27.8									
11-year	19.9	21.4	26.0	27.5	31.7	27.4	31.0	30.7	32.1	30.5										
12-year	19.7	21.2	25.8	27.5	31.3	27.4	30.6	30.5	32.1											
13-year	19.6	20.9	25.7	27.4	31.0	27.4	30.5	30.5												
14-year	19.5	20.8	25.4	27.4	30.7	27.4	30.2													
15-year	19.3	20.6	25.2	27.2	30.5	27.4														
16-year	19.3	20.3	25.2	27.1	30.2															
17-year	19.2	20.3	25.2	26.8																
18-year	19.2	20.3	25.1																	
19-year	19.2	20.3																		
20-year	19.2	20.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 3.10
Cancer of the Brain and Other Nervous System (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	47.6	49.8	52.8	57.3	57.0	55.3	55.0	56.2	55.7	56.3	55.8	55.7	55.7	55.5	56.4	60.4	58.0	60.0	58.6	64.5
2-year	32.1	34.5	37.1	39.6	41.2	40.5	41.1	41.5	41.4	40.4	40.4	40.7	39.3	40.5	39.4	47.0	43.1	45.0	45.4	
3-year	27.5	30.3	32.8	33.8	37.9	36.6	37.2	38.1	38.2	36.9	36.1	36.4	35.3	36.5	36.3	40.1	36.5	39.7		
4-year	25.2	27.3	30.0	32.0	36.2	34.2	35.3	36.3	37.3	35.0	34.3	33.2	32.8	34.3	33.6	37.5	35.0			
5-year	23.0	25.2	28.3	31.0	34.0	33.1	33.4	34.6	36.5	33.1	32.4	31.9	31.4	33.7	32.5	35.1				
6-year	21.8	24.2	27.2	30.7	33.6	31.4	32.4	34.2	35.5	32.0	30.8	30.4	30.2	32.6	31.9					
7-year	21.1	23.4	26.3	29.5	32.4	30.3	31.9	33.2	34.6	31.3	30.0	29.5	30.1	30.9						
8-year	20.1	22.8	25.5	29.4	31.8	29.7	31.9	32.7	33.7	29.9	29.9	29.1	29.5							
9-year	19.4	21.9	25.2	29.3	31.7	28.7	31.8	32.1	33.2	29.2	29.3	28.7								
10-year	19.0	21.2	24.8	28.9	31.4	28.3	31.1	31.8	32.6	28.9	28.5									
11-year	18.5	21.0	24.6	28.7	31.4	28.1	31.0	30.7	32.1	28.3										
12-year	18.2	20.7	24.4	28.7	31.0	28.1	30.2	30.7	32.1											
13-year	18.0	20.5	24.4	28.7	30.6	28.0	30.1	30.7												
14-year	18.0	20.3	24.2	28.7	30.1	28.0	29.5													
15-year	18.0	20.1	23.9	28.4	29.4	28.0														
16-year	18.0	19.8	23.8	28.4	29.0															
17-year	18.0	19.7	23.8	28.4																
18-year	18.0	19.7	23.8																	
19-year	18.0	19.7																		
20-year	18.0	19.7																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 3.11
Cancer of the Brain and Other Nervous System (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	48.0	47.7	52.1	51.2	52.9	50.3	51.6	52.8	51.1	52.9	48.9	55.1	57.0	58.3	61.2	60.1	58.9	55.9	59.8	59.2
2-year	34.0	35.2	38.6	36.1	41.6	39.1	37.4	40.7	38.3	42.8	36.8	42.5	43.4	45.4	47.8	46.8	46.0	41.9	47.8	
3-year	30.6	30.4	35.0	32.7	38.0	34.7	34.7	36.8	35.6	39.2	33.9	36.9	39.4	42.5	44.4	42.1	41.2	37.8		
4-year	27.7	28.4	33.0	31.0	35.9	31.5	33.4	34.2	33.6	37.2	31.8	35.4	38.2	41.2	43.5	40.7	38.9			
5-year	26.2	27.4	31.6	29.6	34.9	30.2	33.2	33.3	33.3	36.5	30.9	33.7	37.6	40.1	41.2	39.5				
6-year	24.8	26.0	30.6	28.5	33.1	28.8	32.9	32.5	32.7	35.8	29.7	33.4	36.3	38.9	40.8					
7-year	23.8	24.8	29.9	28.2	33.1	28.2	31.5	30.9	32.7	35.3	29.7	33.0	36.0	38.3						
8-year	23.1	24.0	28.9	27.1	33.0	27.6	31.4	29.9	32.7	34.7	28.8	32.5	35.9							
9-year	22.3	23.4	28.2	26.7	33.0	27.0	30.8	29.9	32.7	34.1	27.6	32.4								
10-year	21.9	22.7	27.9	26.7	32.2	26.8	30.8	29.9	32.7	33.9	26.7									
11-year	21.5	22.0	27.6	26.0	32.1	26.6	30.8	29.9	32.0	33.4										
12-year	21.4	21.8	27.4	25.9	31.4	26.4	30.8	29.9	32.0											
13-year	21.4	21.3	27.3	25.7	31.3	26.3	30.8	29.9												
14-year	21.0	21.3	27.0	25.5	31.3	25.9	30.8													
15-year	20.9	21.2	26.7	25.5	31.3	25.9														
16-year	20.6	21.0	26.7	25.4	31.3															
17-year	20.4	21.0	26.7	24.8																
18-year	20.4	21.0	26.7																	
19-year	20.4	20.8																		
20-year	20.4	20.7																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 4.15
Cancer of the Female Breast (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	94.7	95.5	96.6	97.0	97.3	97.4	97.2	97.6	97.3	97.2	97.6	97.7	97.7	97.7	97.6	97.7	98.0	97.9	97.9	98.0
2-year	89.1	90.4	92.7	93.4	93.9	94.4	94.1	94.4	94.2	94.0	94.6	95.1	95.4	95.6	95.4	95.8	95.7	95.8	95.8	
3-year	83.5	85.0	88.6	89.9	90.3	91.2	91.0	91.2	91.6	91.2	92.2	93.2	93.4	93.7	93.1	93.8	93.5	93.4		
4-year	78.9	80.6	85.4	87.0	87.8	88.3	88.3	88.8	89.1	89.2	90.2	91.3	91.5	91.9	91.2	92.1	91.7			
5-year	75.0	76.8	82.6	84.8	85.5	86.0	86.0	86.9	87.0	87.0	88.7	89.8	89.8	90.5	89.6	90.6				
6-year	71.9	73.9	80.2	82.7	83.6	84.3	84.1	85.3	85.7	85.4	87.3	88.6	88.3	89.3	88.5					
7-year	69.1	71.1	78.1	80.8	81.9	82.7	82.4	83.9	84.1	84.3	86.1	87.3	87.2	88.0						
8-year	66.9	68.9	76.6	79.5	80.3	81.8	80.9	83.1	82.9	82.8	85.2	86.0	86.0							
9-year	64.7	66.9	74.9	78.1	79.0	80.8	79.9	81.9	81.6	81.8	83.9	84.7								
10-year	63.0	65.0	73.6	77.1	77.9	79.9	78.9	80.7	80.7	80.7	82.6									
11-year	61.3	63.2	72.3	76.0	77.2	78.8	77.6	79.3	79.6	79.8										
12-year	59.8	62.0	71.1	75.1	76.1	77.8	77.0	78.2	78.5											
13-year	58.7	61.0	70.1	74.1	75.2	76.7	76.1	77.4												
14-year	57.7	59.7	69.2	73.0	74.3	76.0	75.1													
15-year	56.7	58.9	68.3	71.7	73.5	75.0														
16-year	55.8	57.9	67.5	70.6	72.7															
17-year	54.9	57.0	66.7	69.7																
18-year	54.2	56.3	66.0																	
19-year	53.5	55.8																		
20-year	52.9	55.1																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 4.16
Cancer of the Female Breast (Ages <50, Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	96.8	97.6	98.0	97.6	98.5	98.4	98.0	98.5	98.0	97.8	98.1	98.4	98.7	98.5	98.4	98.6	98.9	98.5	98.9	98.9
2-year	91.0	91.5	92.8	93.1	94.0	94.7	94.3	93.7	93.8	93.8	94.8	95.2	95.2	95.7	94.9	95.9	96.1	95.9	96.0	
3-year	84.7	85.7	87.5	88.5	90.2	90.8	90.3	89.4	90.0	90.7	91.8	92.2	92.3	93.1	91.6	93.4	93.6	93.2		
4-year	80.1	81.0	83.5	85.1	86.9	86.5	87.2	86.3	86.8	88.2	88.8	89.5	90.1	90.6	89.2	90.7	91.8			
5-year	76.2	77.2	80.3	82.4	84.0	83.9	84.8	84.1	84.2	85.5	86.9	87.4	88.1	89.0	87.2	88.6				
6-year	73.4	74.2	77.9	80.2	81.8	81.7	83.0	82.1	82.3	83.2	84.8	85.5	86.1	87.4	85.2					
7-year	70.9	71.6	75.8	78.6	79.6	80.3	81.3	80.3	80.3	81.6	83.2	83.7	84.8	85.7						
8-year	69.0	69.5	74.2	76.6	78.2	78.6	79.6	79.0	78.7	80.0	81.5	82.4	83.5							
9-year	67.1	67.7	72.6	75.5	77.3	77.6	78.5	77.6	77.6	78.9	80.5	80.7								
10-year	65.6	66.3	71.4	74.4	76.3	76.8	77.3	76.6	76.3	77.5	79.1									
11-year	64.2	64.9	70.4	73.4	75.3	75.7	76.6	75.6	75.4	76.5										
12-year	62.8	64.0	69.3	72.5	73.9	75.1	76.0	74.2	74.4											
13-year	61.7	62.9	68.3	71.3	73.2	73.9	75.3	73.4												
14-year	61.0	61.8	67.5	70.8	72.4	73.3	74.2													
15-year	60.2	61.0	66.8	70.0	71.7	72.5														
16-year	59.5	60.3	66.1	69.7	70.7															
17-year	58.9	59.6	65.5	69.0																
18-year	58.3	59.0	64.8																	
19-year	57.7	58.5																		
20-year	57.0	57.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 4.17
Cancer of the Female Breast (Ages 50+, Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	94.1	94.8	96.1	96.8	97.0	97.1	96.9	97.3	97.1	97.0	97.4	97.5	97.3	97.5	97.3	97.5	97.6	97.7	97.6	97.7
2-year	88.4	90.0	92.6	93.5	93.9	94.4	94.1	94.6	94.4	94.0	94.5	95.1	95.4	95.6	95.5	95.7	95.5	95.7	95.8	
3-year	83.1	84.8	89.0	90.4	90.3	91.3	91.3	91.9	92.2	91.4	92.4	93.5	93.7	94.0	93.6	94.0	93.4	93.4		
4-year	78.4	80.5	86.0	87.8	88.1	89.0	88.8	89.8	90.0	89.6	90.6	92.0	92.1	92.4	92.0	92.5	91.7			
5-year	74.6	76.7	83.4	85.7	86.1	86.8	86.5	87.9	88.1	87.6	89.3	90.7	90.5	91.1	90.5	91.3				
6-year	71.3	73.8	81.0	83.7	84.4	85.3	84.5	86.6	87.0	86.3	88.2	89.8	89.1	90.0	89.7					
7-year	68.4	71.0	79.0	81.8	82.9	83.6	82.9	85.3	85.7	85.4	87.3	88.8	88.2	88.9						
8-year	66.0	68.6	77.6	80.7	81.3	83.1	81.5	84.8	84.7	84.1	86.7	87.5	87.1							
9-year	63.8	66.6	75.9	79.4	79.8	82.2	80.6	83.8	83.5	83.1	85.3	86.4								
10-year	61.9	64.5	74.5	78.3	78.7	81.3	79.7	82.6	82.9	82.2	84.3									
11-year	60.1	62.5	73.2	77.3	78.2	80.4	78.1	81.1	81.6	81.5										
12-year	58.5	61.3	72.0	76.5	77.2	79.2	77.6	80.2	80.6											
13-year	57.3	60.2	71.0	75.6	76.3	78.3	76.7	79.4												
14-year	56.2	58.8	70.1	74.3	75.5	77.5	75.7													
15-year	54.9	58.0	69.2	72.9	74.8	76.5														
16-year	53.9	56.7	68.4	71.3	74.2															
17-year	52.8	55.7	67.6	70.3																
18-year	52.0	54.9	66.8																	
19-year	51.1	54.3																		
20-year	50.4	53.5																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 5.9
Cancer of the Cervix Uteri (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	87.2	87.7	87.6	88.4	89.0	87.5	89.4	88.0	90.0	89.3	89.5	88.7	90.0	88.9	86.2	88.3	87.2	86.8	87.6	86.5
2-year	78.4	77.9	78.4	80.1	80.2	78.7	80.2	80.8	82.5	82.5	81.0	81.7	83.4	81.8	79.8	80.1	79.7	77.6	77.8	
3-year	73.7	73.4	73.9	76.0	75.0	74.7	76.0	76.9	79.2	78.4	76.4	77.2	79.1	77.2	76.4	75.3	76.3	73.3		
4-year	71.1	70.5	71.4	73.9	71.7	71.2	73.3	74.5	76.6	75.3	73.7	74.7	77.0	75.1	74.1	73.0	72.9			
5-year	69.4	68.8	69.6	72.9	69.7	69.0	71.5	73.1	75.5	74.4	72.6	73.4	75.6	73.4	71.9	70.4				
6-year	68.4	67.1	68.6	71.7	68.3	67.9	71.3	71.6	74.3	73.9	71.1	72.1	74.8	72.6	71.0					
7-year	67.5	65.7	67.7	71.0	67.8	67.2	70.6	70.5	73.2	73.0	70.8	71.2	74.5	71.8						
8-year	66.8	64.7	66.9	70.2	66.8	66.7	70.2	69.8	72.7	72.0	70.5	70.9	74.2							
9-year	66.3	64.2	66.5	68.5	66.1	66.5	69.9	69.7	71.8	70.9	69.1	70.6								
10-year	65.5	63.9	66.0	67.3	66.1	66.4	69.7	69.1	71.1	70.3	68.6									
11-year	65.0	63.6	65.7	67.1	66.1	65.8	69.7	68.5	71.1	69.9										
12-year	64.6	63.0	65.2	67.1	66.1	65.0	69.4	68.1	70.0											
13-year	64.3	62.7	64.9	66.9	65.8	64.9	69.2	67.6												
14-year	64.0	62.2	64.6	66.3	65.4	64.9	68.7													
15-year	63.7	61.7	64.2	66.3	65.3	64.5														
16-year	63.5	61.4	63.9	66.3	64.3															
17-year	63.2	60.8	63.4	66.3																
18-year	63.0	60.3	63.4																	
19-year	62.6	60.1																		
20-year	62.2	59.7																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 6.15
Cancer of the Colon and Rectum (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	74.9	78.0	80.8	81.9	82.5	81.8	80.8	81.7	80.2	82.0	81.1	82.7	82.9	82.7	83.7	83.9	83.1	84.2	84.4	84.2
2-year	64.0	67.8	71.9	73.5	74.0	73.3	72.7	73.0	72.1	74.2	73.3	75.5	75.3	75.3	76.6	77.7	76.6	77.5	77.4	
3-year	57.8	61.4	66.6	68.4	68.4	67.8	67.7	68.2	66.6	69.5	68.3	70.4	70.9	71.2	72.1	73.0	71.8	72.7		
4-year	54.0	57.5	62.8	64.2	64.9	64.2	63.8	64.2	62.9	65.9	65.4	67.5	68.0	68.0	69.3	69.9	68.8			
5-year	51.6	54.9	60.3	61.9	62.6	62.1	61.1	61.3	60.8	63.7	62.7	64.7	65.8	66.0	67.2	67.3				
6-year	49.8	53.0	58.6	60.6	60.7	60.6	59.6	59.7	58.4	62.4	61.0	63.1	64.5	64.2	65.3					
7-year	48.7	51.6	57.2	59.0	59.2	59.0	58.0	58.4	56.9	61.5	60.1	61.9	63.5	62.9						
8-year	47.8	50.7	56.2	57.6	58.0	57.6	57.0	57.6	56.4	60.8	59.3	61.4	62.3							
9-year	47.3	50.0	55.4	57.0	57.0	56.8	56.1	57.2	56.2	60.1	58.5	60.3								
10-year	46.7	49.4	54.7	56.5	56.4	56.2	55.6	56.2	55.7	59.4	57.9									
11-year	46.3	48.8	54.3	56.0	56.2	55.5	54.7	55.9	55.0	58.8										
12-year	45.9	48.5	53.9	55.7	56.1	55.5	53.9	55.2	54.4											
13-year	45.7	48.3	53.3	55.4	55.7	54.8	53.5	55.1												
14-year	45.2	47.9	53.1	54.9	55.3	54.4	53.1													
15-year	45.0	47.7	52.6	54.4	55.1	54.4														
16-year	44.7	47.3	52.5	54.3	55.1															
17-year	44.4	46.9	52.0	54.3																
18-year	44.1	46.7	51.8																	
19-year	44.1	46.4																		
20-year	44.1	46.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 6.16
Cancer of the Colon and Rectum (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	74.9	78.9	81.8	83.1	83.3	82.8	81.5	82.6	81.7	83.3	82.0	82.8	84.0	84.3	85.6	83.8	83.8	85.1	85.1	85.3
2-year	64.0	68.1	73.2	74.4	74.9	74.1	73.2	73.8	73.3	75.7	74.5	75.4	75.9	77.1	78.1	77.3	77.0	78.8	78.3	
3-year	57.2	61.5	67.6	69.6	69.2	68.4	68.1	69.0	67.5	70.6	69.0	69.7	71.4	72.9	73.5	72.8	72.1	73.7		
4-year	53.1	57.2	63.3	64.9	65.2	64.2	63.6	64.1	63.7	66.2	66.2	66.4	68.3	69.9	70.6	69.7	68.9			
5-year	50.5	54.3	60.6	62.0	62.4	61.7	60.6	60.7	60.7	63.5	63.3	63.6	65.8	67.2	68.0	66.8				
6-year	48.4	52.3	58.8	60.4	59.8	60.2	59.2	58.9	58.0	62.1	61.4	61.7	64.7	65.0	65.7					
7-year	47.1	50.7	57.2	58.4	58.0	58.7	57.5	57.6	56.4	61.0	60.7	60.4	63.6	63.2						
8-year	46.2	49.7	56.3	57.1	56.7	56.9	56.7	56.1	55.9	60.6	59.4	59.4	62.4							
9-year	45.5	48.9	55.3	56.7	55.8	56.0	55.2	55.6	55.5	60.3	58.4	58.5								
10-year	44.8	48.1	54.7	56.3	55.2	55.4	54.3	54.4	55.0	59.4	57.9									
11-year	44.4	47.5	54.3	55.9	55.2	54.8	53.0	54.4	54.1	58.7										
12-year	43.9	47.1	53.8	55.6	55.2	54.8	52.7	53.5	53.3											
13-year	43.5	46.9	53.2	55.3	55.0	53.9	51.6	53.2												
14-year	43.0	46.4	53.1	54.8	54.0	53.3	51.4													
15-year	42.8	46.3	52.5	54.4	53.6	53.2														
16-year	42.4	46.3	52.4	54.4	53.6															
17-year	42.1	45.7	51.9	54.4																
18-year	41.9	45.5	51.6																	
19-year	41.9	45.3																		
20-year	41.8	45.0																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 6.17
Cancer of the Colon and Rectum (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	74.9	77.2	79.8	80.7	81.8	80.7	80.2	80.7	78.8	80.7	80.2	82.7	81.8	80.9	81.8	84.1	82.4	83.2	83.6	83.1
2-year	64.0	67.4	70.7	72.6	73.0	72.5	72.2	72.3	70.9	72.6	72.1	75.5	74.7	73.4	74.9	78.1	76.3	76.2	76.4	
3-year	58.4	61.3	65.5	67.2	67.6	67.3	67.3	67.3	65.7	68.3	67.4	71.2	70.5	69.5	70.5	73.2	71.5	71.6		
4-year	54.9	57.7	62.3	63.5	64.7	64.3	63.9	64.2	62.1	65.7	64.5	68.6	67.6	66.0	67.9	70.2	68.6			
5-year	52.6	55.4	60.0	61.9	62.8	62.5	61.6	61.9	60.9	63.9	62.0	65.7	65.7	64.8	66.3	67.9				
6-year	51.1	53.7	58.5	60.8	61.5	61.1	60.0	60.6	58.9	62.8	60.6	64.5	64.2	63.5	64.8					
7-year	50.1	52.5	57.1	59.6	60.5	59.4	58.4	59.2	57.3	61.9	59.4	63.3	63.4	62.5						
8-year	49.4	51.7	56.1	58.2	59.4	58.2	57.4	58.9	56.9	60.7	59.2	63.1	62.2							
9-year	48.9	51.1	55.4	57.3	58.1	57.7	57.1	58.9	56.7	59.8	58.6	62.1								
10-year	48.4	50.5	54.7	56.7	57.5	56.9	56.9	57.9	56.5	59.3	57.8									
11-year	47.9	50.1	54.3	56.1	57.0	56.3	56.5	57.4	55.8	58.9										
12-year	47.7	49.7	54.1	55.9	56.9	56.1	55.1	57.0	55.5											
13-year	47.5	49.5	53.4	55.4	56.5	55.5	55.1	57.0												
14-year	47.1	49.2	53.2	55.0	56.4	55.4	54.9													
15-year	46.8	48.9	52.8	54.4	56.4	55.4														
16-year	46.5	48.2	52.6	54.2	56.4															
17-year	46.3	48.0	52.0	53.7																
18-year	45.9	47.8	51.8																	
19-year	45.9	47.4																		
20-year	45.9	47.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 7.9
Cancer of the Corpus And Uterus, NOS (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	94.1	91.8	92.6	92.8	92.1	93.2	92.6	92.0	93.3	91.9	93.3	93.7	94.2	94.0	92.5	92.4	93.2	93.0	92.9	93.1
2-year	90.5	86.8	87.9	88.3	88.3	89.9	88.8	87.4	88.9	88.5	89.5	89.9	89.9	89.8	88.6	88.5	88.8	88.5	89.3	
3-year	88.3	84.1	85.4	85.6	86.0	87.6	86.1	85.2	86.6	86.4	86.6	87.0	87.8	87.9	86.4	86.2	86.5	85.7		
4-year	87.0	82.9	84.2	84.2	84.4	86.2	84.9	83.8	85.4	85.6	85.9	85.2	86.4	86.8	84.8	84.4	85.3			
5-year	86.7	82.1	83.5	83.6	84.0	86.1	83.9	83.1	84.9	84.4	85.1	84.3	85.2	86.1	84.1	83.6				
6-year	86.3	81.7	83.0	82.4	83.0	85.3	83.4	82.2	84.5	83.7	84.2	83.7	84.8	85.6	83.2					
7-year	86.1	81.5	82.9	82.4	82.9	85.3	83.3	81.5	84.1	83.1	83.8	83.5	83.9	85.4						
8-year	86.1	81.1	82.6	82.3	82.3	85.0	82.4	81.1	83.9	82.4	83.1	83.3	83.3							
9-year	86.1	81.0	82.5	82.3	82.2	85.0	82.4	81.1	83.2	82.2	82.6	83.1								
10-year	86.1	80.9	82.5	81.9	82.2	85.0	81.9	81.1	83.0	82.0	82.6									
11-year	86.1	80.8	82.5	81.9	82.2	85.0	81.4	81.1	83.0	82.0										
12-year	86.1	80.8	82.3	81.8	82.0	84.9	80.7	81.1	83.0											
13-year	86.1	80.8	82.2	81.2	81.6	84.9	80.7	81.1												
14-year	86.1	80.7	82.1	81.2	80.9	84.9	80.3													
15-year	86.1	80.6	82.0	81.2	79.9	84.9														
16-year	86.1	80.1	81.6	81.2	79.2															
17-year	86.1	80.1	81.6	81.2																
18-year	86.1	80.0	81.6																	
19-year	86.1	79.6																		
20-year	86.1	79.5																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 8.9
Cancer of the Esophagus (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	27.6	31.4	36.3	39.3	41.6	42.0	38.4	38.8	41.7	43.7	41.8	41.8	44.9	47.7	47.8	42.8	48.4	49.0	47.4	49.2
2-year	11.7	14.6	19.7	20.5	21.3	24.8	22.4	23.3	24.1	24.7	24.3	24.5	27.0	29.1	30.0	26.1	31.3	30.4	31.8	
3-year	7.8	10.2	13.7	14.7	15.3	19.7	16.2	18.4	17.8	19.1	18.0	18.9	20.9	24.4	23.6	20.9	24.7	26.2		
4-year	6.0	8.5	11.1	11.8	13.1	17.1	14.0	15.3	13.9	16.4	14.8	14.7	18.5	21.2	19.6	18.3	20.9			
5-year	5.0	7.1	9.8	10.3	12.2	15.3	12.5	13.5	12.3	15.7	13.0	13.0	17.5	19.7	18.3	16.8				
6-year	4.4	6.3	8.7	9.9	10.7	14.4	11.3	12.3	11.6	14.6	12.0	12.2	16.0	18.9	16.3					
7-year	4.0	5.8	8.0	8.9	10.2	13.0	10.6	11.4	11.1	13.8	11.6	11.8	14.9	17.8						
8-year	3.5	5.2	7.4	8.5	9.0	12.5	10.2	10.7	11.1	13.2	10.7	10.3	14.5							
9-year	3.3	4.7	6.8	7.8	8.9	11.8	9.3	10.6	10.2	12.7	10.4	10.1								
10-year	3.0	4.6	6.4	7.4	8.6	10.8	8.9	9.2	9.7	12.0	10.3									
11-year	2.9	4.2	5.8	7.4	8.6	9.5	8.0	8.9	8.9	10.9										
12-year	2.7	4.1	5.3	5.6	8.0	8.7	7.9	8.9	8.4											
13-year	2.6	3.9	5.1	5.6	8.0	7.8	7.9	8.9												
14-year	2.6	3.8	4.8	5.6	7.7	7.4	7.8													
15-year	2.6	3.8	4.7	5.6	7.6	6.8														
16-year	2.5	3.7	4.2	5.6	7.6															
17-year	2.5	3.5	3.8	5.6																
18-year	2.5	3.2	3.6																	
19-year	2.5	3.0																		
20-year	2.4	2.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 8.10
Cancer of the Esophagus (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	25.3	30.6	35.2	41.3	41.3	41.4	39.5	38.2	41.2	45.0	42.2	41.9	44.4	48.9	49.0	44.2	48.0	48.0	48.8	50.1
2-year	10.3	14.0	19.1	21.4	21.0	24.6	22.0	21.9	24.4	25.2	25.0	24.9	26.6	29.2	30.4	26.7	30.6	29.9	31.8	
3-year	6.9	9.4	13.2	14.6	15.4	19.7	16.5	18.2	17.8	18.8	18.9	19.0	20.9	24.0	23.5	21.3	24.1	25.5		
4-year	5.2	7.6	10.5	11.7	12.8	16.2	14.2	14.9	13.7	15.6	15.7	14.5	18.2	19.9	19.7	18.4	20.4			
5-year	4.3	6.1	9.6	9.9	12.1	14.4	12.5	13.5	12.4	14.5	13.7	12.3	17.4	17.9	18.7	16.7				
6-year	3.7	5.4	8.6	9.5	10.5	13.4	11.4	12.1	11.6	13.7	12.5	11.7	16.3	17.1	16.7					
7-year	3.4	4.7	7.8	8.6	10.5	12.1	11.2	11.3	11.3	12.8	12.3	11.4	15.2	16.2						
8-year	3.1	4.2	7.2	7.9	8.9	11.5	10.8	10.4	11.1	12.3	11.2	9.6	15.2							
9-year	2.9	3.9	6.8	7.2	8.7	11.1	9.7	10.0	10.6	11.8	11.1	9.5								
10-year	2.8	3.7	6.5	6.8	8.3	9.8	8.9	9.0	10.2	11.2	10.8									
11-year	2.6	3.6	6.1	6.8	8.3	8.2	8.3	9.0	9.3	10.2										
12-year	2.5	3.6	5.4	5.3	7.5	7.5	8.3	8.9	8.6											
13-year	2.4	3.5	5.0	5.3	7.5	7.5	8.3	8.9												
14-year	2.4	3.4	4.6	5.3	7.5	7.3	8.2													
15-year	2.4	3.4	4.4	5.3	7.5	6.7														
16-year	2.4	3.4	3.8	5.3	7.5															
17-year	2.4	3.4	3.3	5.3																
18-year	2.4	3.1	3.2																	
19-year	2.4	3.0																		
20-year	2.4	3.0																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 8.11
Cancer of the Esophagus (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	33.3	33.3	39.2	33.0	42.6	43.9	35.4	40.5	43.1	39.8	40.7	41.2	46.5	44.1	43.2	38.6	49.7	52.3	42.2	46.2
2-year	15.2	16.0	21.3	17.9	22.1	25.2	23.3	27.6	23.3	23.1	22.3	23.0	28.5	28.5	28.5	24.4	33.8	31.8	32.1	
3-year	10.2	12.2	14.9	14.7	14.9	19.7	15.4	19.0	17.8	20.2	15.5	18.3	21.1	25.5	23.9	19.7	26.8	28.2		
4-year	8.1	10.6	12.6	12.0	13.7	19.3	13.5	16.0	14.7	18.6	12.2	15.2	19.3	24.9	19.3	17.8	22.9			
5-year	6.7	9.5	10.5	11.1	12.3	18.1	12.3	13.6	11.7	18.6	11.1	15.1	17.8	24.9	16.6	17.1				
6-year	6.1	8.7	9.0	10.7	11.1	17.9	10.7	13.0	11.3	17.3	10.3	13.5	14.9	24.9	14.5					
7-year	5.3	8.4	8.6	9.8	9.5	15.9	8.8	11.6	10.4	16.7	9.2	13.1	13.6	23.0						
8-year	4.5	7.5	7.9	9.8	9.2	15.8	8.5	11.2	10.4	15.8	8.8	12.3	11.6							
9-year	4.2	6.7	6.9	9.3	9.2	14.1	8.3	11.2	8.6	15.3	8.4	12.1								
10-year	3.6	6.6	5.9	8.9	9.2	13.8	8.3	9.7	8.2	14.0	8.4									
11-year	3.4	5.6	5.3	8.9	9.2	13.7	7.2	8.6	7.4	13.1										
12-year	3.2	5.3	5.1	6.4	9.1	12.7	6.6	8.6	7.4											
13-year	2.9	4.9	5.1	5.9	9.0	8.4	6.6	8.5												
14-year	2.9	4.7	5.1	5.9	7.3	7.7	6.6													
15-year	2.9	4.7	5.1	5.9	7.3	7.1														
16-year	2.8	4.1	5.0	5.9	7.3															
17-year	2.5	3.3	4.8	5.9																
18-year	2.4	3.2	4.7																	
19-year	2.4	3.0																		
20-year	2.3	2.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 9.9
Hodgkin LymphomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	87.4	89.9	91.2	90.9	93.1	92.6	91.7	93.4	93.0	91.8	93.6	94.6	91.3	92.7	94.0	93.5	93.5	91.9	93.5	92.8
2-year	81.4	84.2	86.7	86.9	87.3	89.2	86.8	90.1	89.4	88.7	91.3	90.6	88.3	90.9	91.1	90.4	92.6	90.1	91.4	
3-year	77.6	80.9	83.7	85.0	85.0	87.9	84.2	86.9	87.3	87.3	89.8	88.6	86.5	89.1	88.8	89.1	90.9	88.3		
4-year	75.1	78.5	81.5	83.0	83.1	86.2	82.6	85.2	84.5	85.4	89.0	87.0	85.2	88.4	87.1	87.0	89.0			
5-year	73.2	76.1	80.2	82.3	81.2	85.1	80.8	84.2	83.4	84.3	88.0	85.4	84.6	87.2	85.9	86.0				
6-year	71.1	73.9	78.9	80.9	80.3	83.6	79.4	83.6	81.5	83.0	86.8	84.4	83.7	86.6	85.2					
7-year	69.6	72.6	76.7	78.8	79.2	82.9	77.8	83.2	80.6	81.7	86.2	83.8	82.7	85.8						
8-year	67.8	71.5	75.9	77.8	78.3	82.8	77.0	83.1	80.6	81.2	85.8	83.4	82.0							
9-year	66.1	70.5	75.3	76.9	78.0	82.1	76.5	82.1	79.7	80.4	85.7	82.7								
10-year	65.2	69.7	75.0	76.4	77.6	81.4	76.5	82.1	79.4	79.3	85.3									
11-year	64.3	69.1	74.3	76.2	76.8	80.8	76.5	82.1	78.9	78.4										
12-year	63.7	68.4	73.8	75.4	76.8	80.3	75.9	81.7	78.9											
13-year	63.3	67.9	72.9	75.4	76.3	79.9	75.1	81.3												
14-year	62.3	67.0	72.3	75.4	75.9	79.5	75.1													
15-year	61.6	66.5	71.4	75.4	75.2	79.3														
16-year	61.2	65.9	70.9	75.4	74.5															
17-year	60.6	64.8	70.6	75.4																
18-year	60.0	64.2	70.3																	
19-year	59.7	63.9																		
20-year	58.9	63.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 9.10
Hodgkin Lymphoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	86.3	89.8	90.1	90.8	93.1	91.1	89.4	93.7	92.3	93.0	92.1	94.3	89.4	90.9	93.0	91.1	93.1	89.8	93.5	91.9
2-year	81.0	84.2	85.2	85.0	86.7	86.8	83.9	89.1	88.9	89.4	89.9	91.0	86.9	88.7	89.5	88.8	92.5	88.8	91.7	
3-year	76.5	81.1	82.1	83.2	83.4	85.3	80.8	86.1	85.9	87.6	88.0	89.1	84.5	85.8	86.9	87.5	90.7	87.4		
4-year	73.3	78.4	79.4	81.5	80.6	83.5	78.9	83.8	81.8	85.7	87.6	86.8	83.7	84.3	85.7	85.6	87.4			
5-year	71.2	75.4	77.7	81.3	77.9	82.2	76.5	82.8	81.2	83.8	86.6	85.0	83.6	82.7	84.4	84.5				
6-year	68.8	73.0	76.1	80.0	77.1	80.4	74.4	82.0	79.8	82.7	84.2	84.2	82.0	81.9	83.0					
7-year	67.0	71.7	73.4	77.3	75.2	80.4	73.5	81.7	78.8	80.8	83.7	83.0	80.4	81.2						
8-year	65.3	70.4	72.2	76.7	73.5	80.0	72.2	81.7	78.2	79.9	83.2	82.7	79.6							
9-year	63.2	69.6	71.2	75.9	73.4	79.8	71.5	80.4	77.3	79.0	83.2	81.5								
10-year	62.5	68.6	70.8	75.2	73.0	79.0	71.5	80.4	77.3	77.2	82.4									
11-year	61.4	68.0	69.6	75.0	72.6	78.1	71.5	80.4	76.9	76.0										
12-year	60.7	67.1	68.8	74.0	72.3	77.5	71.0	80.4	76.9											
13-year	60.5	66.6	67.4	74.0	71.1	77.1	69.5	80.3												
14-year	59.4	65.6	66.7	74.0	70.9	77.1	69.4													
15-year	58.5	65.2	65.8	73.9	70.5	77.0														
16-year	58.1	64.5	65.1	73.9	69.6															
17-year	57.1	63.5	64.9	72.9																
18-year	56.5	62.7	64.6																	
19-year	56.1	62.5																		
20-year	55.4	61.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 9.11
Hodgkin Lymphoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	88.9	90.0	92.6	91.0	93.2	94.3	94.5	93.0	93.9	90.1	95.2	95.0	93.2	95.2	95.3	96.0	93.9	94.0	93.5	93.7
2-year	82.1	84.2	88.6	89.3	88.1	91.7	90.2	91.2	90.1	87.8	92.8	90.2	89.7	93.9	92.9	92.1	92.7	91.4	91.1	
3-year	79.1	80.5	85.7	87.0	87.1	90.6	88.2	87.7	88.7	86.9	91.7	88.1	88.6	93.5	91.3	90.7	91.0	89.1		
4-year	77.4	78.7	84.1	84.7	86.3	89.0	86.7	86.7	87.7	84.9	90.3	87.1	86.5	93.5	89.0	88.4	90.8			
5-year	75.9	77.1	83.3	83.4	85.3	88.0	85.9	85.8	86.1	84.8	89.4	85.8	85.4	93.3	87.8	87.5				
6-year	74.1	75.1	82.3	82.0	84.3	86.8	85.1	85.5	83.6	83.2	89.4	84.6	85.3	93.1	87.6					
7-year	73.1	73.8	80.8	80.6	84.1	85.3	82.9	84.3	82.7	82.6	88.9	84.5	84.9	92.0						
8-year	71.1	72.9	80.3	79.1	84.1	85.3	82.7	84.2	82.7	82.6	88.5	84.2	84.6							
9-year	69.8	71.7	80.2	78.1	83.9	84.5	82.2	83.9	82.6	81.8	88.2	83.9								
10-year	68.7	71.3	80.1	77.7	82.9	83.8	82.2	83.5	81.5	81.8	88.2									
11-year	67.8	70.5	80.1	77.6	82.0	83.4	82.2	83.5	81.3	81.3										
12-year	67.4	70.0	79.8	77.1	82.0	83.0	81.4	82.9	81.1											
13-year	66.9	69.5	79.5	77.1	82.0	82.7	81.2	82.3												
14-year	66.0	68.8	79.0	77.1	82.0	81.6	81.2													
15-year	65.6	68.2	78.2	77.1	81.0	81.1														
16-year	65.2	67.6	77.7	77.1	80.2															
17-year	64.9	66.5	77.4	77.1																
18-year	64.5	66.0	77.2																	
19-year	64.3	65.7																		
20-year	63.4	65.5																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 10.7
Kaposi Sarcoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	95.7	66.8	60.2	61.9	62.8	63.3	59.1	55.8	62.2	69.6	73.7	73.9	76.7	74.2	80.1	77.8	74.8	82.4	81.7	80.1
2-year	90.4	44.3	33.9	33.3	30.4	28.6	30.1	27.7	46.8	60.2	64.3	64.9	65.0	67.2	72.7	71.0	71.9	73.6	78.2	
3-year	89.6	35.0	20.0	19.8	15.5	16.5	19.4	20.9	42.5	54.1	60.8	60.1	61.0	60.5	67.0	65.9	66.2	70.1		
4-year	85.0	30.2	13.7	14.3	10.9	11.0	15.1	18.4	38.3	50.9	56.9	57.5	56.0	56.2	63.9	64.4	64.3			
5-year	85.0	26.1	10.1	9.7	8.5	9.0	13.5	17.2	35.1	47.5	54.5	56.6	55.0	53.1	63.0	57.3				
6-year	80.2	22.1	8.4	7.5	7.5	8.4	13.0	16.0	34.4	44.8	52.0	53.2	52.2	51.4	62.1					
7-year	78.6	20.6	7.1	7.0	7.1	7.6	12.2	14.8	32.7	43.8	47.4	50.2	51.5	51.3						
8-year	78.6	17.5	6.1	6.3	6.6	7.4	11.6	14.4	31.4	43.5	44.3	47.9	50.8							
9-year	78.6	15.8	5.4	6.1	6.1	7.3	11.2	13.6	30.2	41.6	40.7	46.6								
10-year	78.6	13.7	5.0	5.9	5.9	6.9	10.9	13.4	28.9	41.4	39.8									
11-year	78.4	12.3	4.6	5.6	5.7	6.9	10.3	13.0	27.7	40.8										
12-year	78.4	11.8	4.4	5.6	5.6	6.8	10.1	12.9	26.8											
13-year	78.4	10.8	4.0	5.5	5.3	6.7	10.0	12.8												
14-year	78.4	10.7	3.7	4.9	5.2	6.4	9.9													
15-year	78.4	10.1	3.6	4.3	5.1	6.1														
16-year	78.4	9.5	3.4	4.1	4.9															
17-year	78.4	8.9	3.3	4.0																
18-year	78.4	7.7	3.2																	
19-year	78.4	7.7																		
20-year	78.4	7.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 10.8
Kaposi Sarcoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	95.9	65.1	59.8	61.5	62.3	63.1	58.9	55.2	61.4	69.4	73.7	73.0	76.7	73.6	79.3	76.6	75.0	81.2	82.6	79.4
2-year	90.2	41.7	33.2	32.9	29.6	28.2	29.2	27.1	45.6	59.7	64.0	63.2	64.4	65.8	73.1	70.0	71.6	72.4	78.8	
3-year	88.4	32.6	19.2	19.1	14.6	16.1	18.7	20.4	41.7	53.9	60.2	58.5	60.5	59.6	68.3	65.3	66.1	68.6		
4-year	85.8	27.8	12.9	13.6	9.9	10.7	14.4	17.9	37.5	50.6	56.1	55.5	55.0	56.0	64.6	64.7	63.9			
5-year	85.8	24.0	9.4	9.0	7.6	8.7	12.8	16.7	34.8	47.4	54.6	54.3	53.8	53.2	63.3	57.4				
6-year	77.8	20.0	7.7	7.0	6.6	8.1	12.3	15.6	34.1	44.7	51.8	51.8	50.6	51.9	62.8					
7-year	76.9	18.3	6.4	6.4	6.2	7.3	11.7	14.5	32.3	43.7	47.7	49.8	49.6	51.7						
8-year	76.9	15.8	5.5	5.8	5.7	7.2	11.1	14.1	31.0	43.4	44.4	48.4	49.4							
9-year	76.9	14.3	4.9	5.5	5.1	7.1	10.8	13.4	30.0	41.4	40.9	47.0								
10-year	76.9	12.4	4.6	5.4	5.0	6.7	10.5	13.1	28.8	41.2	39.9									
11-year	72.7	11.0	4.3	5.3	4.8	6.7	9.9	12.7	27.7	40.7										
12-year	72.7	10.6	4.1	5.3	4.6	6.6	9.7	12.6	26.8											
13-year	72.7	9.8	3.8	5.1	4.3	6.5	9.6	12.5												
14-year	72.7	9.6	3.6	4.5	4.3	6.2	9.5													
15-year	72.7	8.9	3.5	4.2	4.3	5.9														
16-year	72.7	8.6	3.3	4.0	4.0															
17-year	72.7	8.3	3.3	3.9																
18-year	72.7	7.4	3.2																	
19-year	72.7	7.4																		
20-year	72.7	6.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 10.9
Kaposi Sarcoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	93.8	91.8	83.7	79.8	90.1	74.7	70.9	82.3	87.5	77.7	72.4	86.8	75.5	81.2	87.1	88.8	69.3	100.0	64.6	89.8
2-year	90.6	86.2	78.8	55.6	79.9	53.6	70.9	56.5	85.4	77.7	67.1	86.8	69.5	81.2	68.2	80.4	69.3	96.8	64.6	
3-year	90.6	76.1	74.1	55.6	75.6	43.2	50.7	48.4	72.4	62.6	67.1	86.8	65.4	72.4	52.8	70.2	64.5	96.8		
4-year	82.9	72.8	73.3	49.9	75.6	31.9	50.7	43.7	66.7	62.6	67.1	86.8	65.4	60.5	52.8	60.5	64.5			
5-year	81.0	66.7	72.7	47.6	74.8	31.9	50.7	43.7	46.5	51.3	53.8	86.8	65.4	52.0	52.8	54.2				
6-year	81.0	65.0	72.7	42.9	71.4	26.9	50.7	40.6	46.5	44.2	53.8	80.1	65.4	42.8	49.1					
7-year	81.0	65.0	69.6	42.9	71.4	26.9	44.5	35.2	46.5	44.2	41.5	57.0	65.4	42.8						
8-year	81.0	58.9	60.9	42.9	71.4	22.1	44.5	35.2	46.5	44.2	41.5	30.3	65.4							
9-year	81.0	56.4	58.9	42.9	71.4	22.1	40.6	30.7	38.8	44.2	34.6	30.3								
10-year	81.0	50.9	50.8	39.0	71.4	22.1	40.6	30.7	35.3	44.2	34.6									
11-year	81.0	48.5	44.0	33.9	71.4	22.1	40.6	30.7	29.6	42.4										
12-year	81.0	48.5	35.9	33.9	71.4	22.1	37.7	30.7	29.6											
13-year	81.0	48.5	31.1	33.9	71.4	22.1	37.7	30.7												
14-year	81.0	48.5	21.5	33.9	71.4	22.1	37.7													
15-year	81.0	48.5	17.7	13.6	71.4	22.1														
16-year	81.0	48.5	17.7	13.6	71.4															
17-year	81.0	37.7	16.1	13.6																
18-year	81.0	21.3	16.1																	
19-year	81.0	21.3																		
20-year	81.0	21.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 11.9
Cancer of the Kidney and Renal Pelvis (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	69.8	71.3	73.6	76.4	77.2	77.6	76.8	77.1	77.5	77.7	77.0	78.5	78.4	80.3	81.8	80.1	82.3	85.5	84.3	85.3
2-year	61.0	62.3	65.7	68.7	69.3	69.4	71.3	70.1	70.2	71.2	70.5	71.7	72.3	74.6	74.6	75.4	76.8	80.1	80.4	
3-year	57.1	57.8	61.5	66.1	65.1	66.7	67.4	67.7	66.2	68.2	66.7	68.5	68.3	70.2	71.7	72.1	74.1	77.2		
4-year	53.8	54.9	58.8	63.7	62.9	63.8	64.1	65.9	64.4	65.5	64.4	65.8	65.4	68.5	69.4	70.2	72.1			
5-year	51.9	53.3	57.0	61.0	61.4	61.7	62.4	63.2	62.7	64.0	63.0	64.8	63.6	66.8	67.9	68.8				
6-year	50.6	51.2	55.4	59.1	59.5	60.5	60.9	62.2	60.9	62.6	61.3	63.3	61.9	65.6	66.5					
7-year	48.9	50.4	54.1	57.0	58.9	58.2	60.6	60.9	59.7	61.2	59.9	61.7	60.6	64.1						
8-year	47.9	49.4	53.2	56.3	58.1	57.5	59.2	59.5	58.8	60.9	58.0	60.4	59.1							
9-year	47.0	48.4	52.1	55.4	56.8	56.4	58.4	59.1	57.6	60.5	56.5	59.6								
10-year	46.1	47.5	50.6	54.7	55.1	55.9	56.1	57.3	56.8	58.8	55.7									
11-year	45.6	46.5	49.4	53.8	54.0	54.0	55.0	56.1	54.9	58.0										
12-year	44.9	45.9	48.6	52.2	53.2	53.0	54.9	54.7	53.4											
13-year	44.5	45.5	47.9	51.5	52.9	51.8	54.2	53.5												
14-year	43.7	45.1	46.9	50.2	51.8	51.3	53.1													
15-year	43.1	45.1	46.3	48.7	51.8	50.7														
16-year	42.9	45.0	45.7	48.7	51.3															
17-year	42.8	44.8	45.1	48.4																
18-year	42.0	44.5	44.7																	
19-year	41.2	43.9																		
20-year	40.9	43.4																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 11.10
Cancer of the Kidney and Renal Pelvis (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	70.5	71.4	74.1	78.0	78.8	78.8	78.0	77.0	79.8	78.6	78.6	79.0	77.9	79.6	81.2	80.5	81.2	86.0	84.3	85.0
2-year	61.4	62.5	66.1	69.7	69.8	69.7	71.6	69.3	71.6	72.5	71.4	72.4	71.4	73.5	74.1	75.6	76.6	81.0	80.7	
3-year	57.1	58.1	62.2	67.1	66.2	66.9	67.8	66.6	67.6	68.9	67.3	68.8	67.4	68.4	71.0	71.5	74.3	78.0		
4-year	53.7	55.3	59.2	64.1	64.5	63.3	64.3	64.9	64.9	65.9	64.7	65.9	64.3	66.6	68.3	69.2	71.8			
5-year	52.0	53.6	57.4	61.0	62.7	60.6	62.2	62.5	63.1	64.3	62.7	64.8	62.4	64.0	66.7	68.2				
6-year	50.6	51.5	55.3	58.4	60.0	59.8	60.4	61.8	60.3	63.5	60.3	62.8	60.1	63.0	64.9					
7-year	48.6	50.5	53.9	56.2	59.1	57.4	60.0	60.5	59.5	62.0	58.9	60.9	58.7	61.2						
8-year	47.3	49.6	52.7	55.3	57.7	56.7	58.9	59.1	58.2	61.1	55.7	59.0	57.1							
9-year	46.5	48.5	51.1	54.4	56.7	55.8	58.0	58.9	57.3	60.8	54.1	58.4								
10-year	45.3	47.6	49.9	53.5	54.9	55.1	55.5	57.4	56.1	58.4	53.5									
11-year	44.6	46.6	48.1	52.0	53.3	53.2	54.8	56.1	54.9	57.8										
12-year	43.7	46.0	46.9	50.3	52.7	52.2	54.8	54.8	52.5											
13-year	43.2	45.7	46.0	49.7	52.4	50.7	53.6	53.2												
14-year	42.3	44.8	45.1	48.8	50.5	50.0	52.4													
15-year	41.4	44.8	44.6	47.4	50.4	49.2														
16-year	41.1	44.3	43.6	47.4	49.0															
17-year	41.0	44.3	43.1	47.4																
18-year	40.3	44.2	42.6																	
19-year	39.6	43.5																		
20-year	39.0	42.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 11.11
Cancer of the Kidney and Renal Pelvis (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	68.7	71.2	72.8	73.9	74.7	75.8	75.1	77.4	73.9	76.3	74.5	77.6	79.3	81.5	82.8	79.4	84.1	84.8	84.3	85.7
2-year	60.4	62.0	65.0	67.2	68.5	68.9	70.7	71.2	68.0	69.1	69.1	70.6	73.8	76.5	75.4	75.2	77.2	78.6	80.0	
3-year	57.0	57.2	60.5	64.5	63.3	66.4	66.7	69.1	64.0	67.2	65.9	68.2	69.8	72.9	72.9	73.1	73.7	76.0		
4-year	54.1	54.2	58.2	63.1	60.4	64.6	63.9	67.3	63.6	64.7	64.0	65.8	67.3	71.7	70.8	71.8	72.5			
5-year	51.8	52.7	56.4	61.0	59.4	63.5	62.7	64.3	61.9	63.5	63.0	64.8	65.4	71.5	69.8	69.9				
6-year	50.6	50.8	55.5	60.3	58.8	61.7	61.3	62.9	61.5	61.2	62.7	64.0	64.8	69.7	69.1					
7-year	49.4	50.1	54.5	58.1	58.6	59.3	61.1	61.4	60.1	60.0	61.6	62.9	63.1	68.7						
8-year	48.8	49.1	54.0	57.7	58.4	58.5	59.6	60.0	59.4	59.9	61.0	62.4	62.2							
9-year	47.6	48.2	53.6	56.9	56.8	57.2	59.1	59.1	57.7	59.9	60.3	61.3								
10-year	47.5	47.5	51.8	56.1	55.4	57.0	56.7	57.2	57.7	59.3	58.9									
11-year	47.2	46.4	51.4	56.1	54.8	55.1	55.2	55.9	55.0	58.5										
12-year	46.9	45.8	51.0	55.0	54.1	54.0	54.8	54.6	54.7											
13-year	46.7	45.3	50.8	54.2	53.7	53.3	54.7	53.8												
14-year	45.9	45.1	49.6	51.7	53.7	53.2	54.0													
15-year	45.7	45.1	48.8	50.4	53.7	52.6														
16-year	45.5	45.1	48.8	49.2	53.7															
17-year	45.3	45.1	48.0	47.4																
18-year	44.5	45.1	47.7																	
19-year	43.7	44.3																		
20-year	43.7	44.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 12.9
Cancer of the Larynx (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	88.7	89.1	89.0	87.8	90.6	88.4	87.7	87.3	89.4	88.9	86.4	86.9	86.1	86.0	85.8	84.8	84.6	87.1	87.0	86.9
2-year	79.3	80.1	79.5	77.8	80.8	78.2	79.1	77.3	80.2	79.8	78.3	76.5	75.3	77.2	75.9	75.1	74.5	75.6	78.1	
3-year	73.6	74.6	74.1	71.3	74.1	73.7	72.4	70.0	75.2	74.6	72.6	71.1	71.3	71.4	71.0	70.2	67.0	68.8		
4-year	69.3	70.5	69.4	66.8	70.0	69.5	66.5	65.8	69.7	69.9	69.1	68.1	69.1	67.2	67.0	67.6	62.5			
5-year	66.2	67.3	66.6	65.1	67.6	66.1	62.5	63.1	66.3	66.2	65.9	64.0	64.6	63.9	63.6	62.8				
6-year	63.9	64.5	63.3	61.0	63.8	62.9	60.2	58.8	63.7	64.0	62.9	60.0	61.2	60.8	61.2					
7-year	61.7	62.1	60.8	59.4	62.7	60.4	58.0	56.8	60.4	61.6	60.7	56.4	58.0	56.7						
8-year	59.9	60.5	58.1	57.4	59.2	57.7	55.8	55.3	57.8	58.2	57.9	53.5	55.1							
9-year	57.7	58.4	55.5	55.2	56.8	55.6	52.9	51.6	55.1	54.5	56.4	51.3								
10-year	55.6	56.6	53.4	52.9	54.9	52.5	50.2	50.1	51.8	52.2	54.3									
11-year	54.3	54.3	51.3	51.2	53.5	50.0	47.9	48.6	48.5	49.6										
12-year	52.7	51.7	49.4	49.0	52.4	47.4	46.2	47.9	46.7											
13-year	51.6	49.6	48.3	45.8	51.1	43.9	44.6	46.0												
14-year	50.3	48.5	45.7	44.3	49.4	41.9	43.0													
15-year	48.1	46.8	43.3	43.0	48.4	40.2														
16-year	46.1	44.5	41.8	40.8	47.1															
17-year	44.0	43.2	40.4	39.2																
18-year	43.1	41.7	39.1																	
19-year	41.5	40.5																		
20-year	39.7	39.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 12.10
Cancer of the Larynx (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	89.0	89.2	89.3	88.2	90.8	88.7	88.1	89.5	91.2	88.4	89.1	87.9	87.5	86.1	86.3	85.3	84.5	87.8	87.0	87.3
2-year	79.5	80.4	79.9	78.5	81.4	79.1	79.8	79.3	81.8	79.8	81.2	77.3	76.5	77.8	76.0	75.4	75.5	75.9	77.2	
3-year	74.0	75.0	74.6	71.5	74.4	73.9	74.1	71.9	76.6	74.6	75.4	71.8	72.2	72.0	71.7	71.1	68.6	68.9		
4-year	69.7	71.0	70.2	67.6	70.4	70.1	68.3	67.3	71.6	69.9	71.7	69.4	70.2	67.6	67.3	68.9	63.5			
5-year	66.6	67.8	67.4	65.8	68.4	66.8	64.4	64.5	68.0	66.7	68.6	65.9	66.2	64.4	63.9	63.5				
6-year	64.4	65.0	64.1	61.8	64.5	63.6	62.2	60.6	65.5	64.4	65.9	62.9	62.6	61.5	61.6					
7-year	62.3	62.5	61.9	60.4	63.4	60.8	60.2	58.6	62.1	62.0	63.8	59.4	59.1	58.4						
8-year	60.4	61.1	59.3	58.4	59.9	58.8	57.9	57.6	59.2	58.5	61.0	56.1	56.5							
9-year	58.1	59.0	57.3	56.8	57.5	56.6	54.4	53.7	56.7	54.4	59.1	53.6								
10-year	56.4	57.5	55.3	54.6	55.2	53.3	51.8	51.9	53.7	52.1	57.2									
11-year	55.4	55.2	53.4	52.7	54.1	51.1	49.5	50.4	50.1	49.6										
12-year	54.0	52.5	51.7	50.9	53.0	48.3	47.5	49.4	49.1											
13-year	53.1	50.5	50.9	47.7	52.3	45.4	45.9	47.7												
14-year	51.6	49.1	48.6	46.8	49.9	43.2	44.7													
15-year	49.6	47.3	46.0	45.3	48.6	41.5														
16-year	47.6	45.3	44.6	43.1	47.8															
17-year	45.5	44.5	43.1	41.1																
18-year	44.5	42.8	41.6																	
19-year	42.8	41.5																		
20-year	41.2	40.1																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 12.11
Cancer of the Larynx (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	87.2	88.4	87.6	86.0	89.6	87.3	85.9	78.6	81.7	90.6	76.8	83.6	81.3	85.6	83.4	82.4	84.9	84.9	87.0	84.9
2-year	78.6	79.1	77.9	74.8	78.3	74.1	76.1	69.2	73.4	79.6	68.0	74.0	71.1	75.0	75.5	73.9	70.5	74.5	81.6	
3-year	71.7	72.7	71.7	70.1	72.8	72.5	65.2	62.5	69.4	74.5	62.4	68.5	68.1	69.0	67.3	66.5	60.3	68.4		
4-year	67.2	68.1	66.2	63.7	68.4	66.8	58.7	60.2	61.8	69.7	59.7	63.9	65.4	65.2	65.5	62.3	58.4			
5-year	63.8	65.0	63.4	62.3	63.9	63.1	54.2	57.9	59.4	63.8	56.1	58.1	59.3	61.6	62.6	59.9				
6-year	61.6	62.4	60.4	58.2	61.1	60.0	52.0	52.0	55.9	62.7	52.6	51.3	56.2	57.6	59.4					
7-year	58.8	59.9	56.9	55.5	59.3	58.6	49.1	50.1	53.6	59.7	49.8	47.3	53.7	49.9						
8-year	57.6	57.6	53.5	53.1	56.1	53.3	47.6	46.6	52.0	57.2	47.2	46.1	50.6							
9-year	55.1	55.6	49.1	49.6	54.0	51.2	46.6	43.6	48.4	54.4	47.2	44.5								
10-year	51.9	53.1	46.4	46.6	53.8	49.3	44.1	43.3	44.4	52.3	44.8									
11-year	49.5	50.6	43.5	45.7	51.3	45.5	42.1	42.0	41.9	49.4										
12-year	46.6	48.6	41.1	42.3	49.3	43.5	40.4	41.9	37.2											
13-year	45.2	46.4	39.2	39.0	46.8	38.3	39.6	39.6												
14-year	44.0	45.6	35.8	35.6	46.8	36.7	37.0													
15-year	41.9	45.2	34.1	35.0	46.8	34.6														
16-year	40.3	41.7	32.5	33.0	44.3															
17-year	37.9	38.4	31.2	32.2																
18-year	37.3	37.9	30.9																	
19-year	36.5	36.7																		
20-year	34.1	35.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 13.17
LeukemiaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	61.7	63.8	65.6	67.6	66.8	68.0	68.1	67.4	68.5	69.0	68.6	67.0	66.0	66.8	70.3	71.7	73.1	74.4	73.0	74.0
2-year	51.2	53.5	56.2	57.0	57.5	59.0	58.9	58.8	59.4	60.3	60.5	58.5	58.9	58.6	62.9	64.1	65.5	66.9	66.9	
3-year	44.9	47.8	50.6	52.4	52.1	54.1	55.3	54.6	54.8	55.9	56.1	54.8	55.2	55.0	58.9	61.3	61.3	63.7		
4-year	40.2	43.1	46.9	49.1	48.0	50.6	52.0	51.4	51.4	52.7	52.4	51.4	52.4	52.1	56.6	59.2	58.7			
5-year	36.2	39.3	43.9	46.8	45.6	47.9	48.8	48.9	49.0	49.6	50.1	49.8	49.5	50.3	54.4	57.5				
6-year	33.0	36.9	41.6	43.3	43.8	45.6	46.8	46.6	46.9	47.9	48.2	47.9	47.5	49.6	52.7					
7-year	30.9	34.5	39.2	41.1	41.4	43.0	44.3	44.8	45.9	47.1	46.6	46.9	46.3	48.6						
8-year	28.8	32.6	37.1	39.2	39.2	41.2	43.5	42.5	43.7	46.1	46.4	46.0	45.0							
9-year	27.1	31.0	35.4	37.9	38.0	39.7	42.1	41.4	42.8	44.7	45.6	45.5								
10-year	25.8	29.7	34.2	36.5	37.1	39.0	41.4	41.0	41.5	43.6	44.9									
11-year	24.6	28.6	32.9	35.2	36.0	37.6	41.0	40.0	40.4	43.3										
12-year	23.5	27.7	32.1	33.8	35.6	37.1	40.5	39.2	40.2											
13-year	22.9	26.9	31.6	32.9	35.5	37.0	39.8	38.1												
14-year	22.3	26.6	31.3	32.7	35.0	36.2	39.8													
15-year	21.9	26.1	31.0	32.7	34.9	36.0														
16-year	21.2	25.5	30.7	32.7	34.4															
17-year	20.9	24.9	30.7	32.7																
18-year	20.6	24.7	30.6																	
19-year	20.3	24.3																		
20-year	19.8	24.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 13.18
LeukemiaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	61.4	64.1	66.4	68.2	67.9	68.5	69.3	69.3	70.1	70.5	69.4	67.2	67.0	68.3	72.5	72.6	74.1	75.9	75.3	74.7
2-year	50.7	53.5	57.1	57.0	58.5	59.3	60.4	60.0	60.9	62.2	61.6	59.1	59.7	60.3	64.8	64.1	66.1	67.4	69.1	
3-year	44.0	47.4	51.1	51.7	52.7	54.1	56.9	55.0	56.3	57.9	56.2	55.6	55.8	57.1	60.6	61.5	61.5	64.3		
4-year	39.3	42.5	47.4	48.2	47.6	50.8	53.6	52.5	52.5	54.5	51.8	51.9	52.7	53.6	57.7	58.9	59.1			
5-year	35.1	38.8	44.7	44.8	45.5	48.6	50.0	49.7	49.2	50.7	49.5	50.2	49.0	52.4	55.2	56.6				
6-year	32.0	36.2	42.3	41.1	44.0	45.8	48.1	46.8	46.6	48.7	48.0	48.1	47.2	51.5	52.9					
7-year	29.7	33.8	39.6	38.9	41.4	42.8	45.4	45.0	45.6	47.8	46.4	46.8	45.5	50.6						
8-year	27.3	31.6	37.6	36.6	39.3	41.2	44.5	42.1	44.0	47.0	46.1	45.9	44.0							
9-year	25.4	29.9	35.8	35.6	38.1	40.0	43.2	40.3	42.9	45.1	45.6	45.3								
10-year	24.0	28.7	34.4	33.8	36.9	39.5	42.5	39.9	41.1	43.8	45.4									
11-year	22.7	27.7	33.2	32.7	35.5	38.7	42.1	39.0	40.8	43.3										
12-year	21.7	27.3	32.4	31.3	34.7	38.0	41.3	38.3	40.6											
13-year	21.2	26.6	32.0	30.6	34.3	38.0	40.4	36.7												
14-year	20.5	26.3	31.8	30.6	33.3	36.8	40.4													
15-year	20.2	25.9	31.3	30.6	32.7	36.8														
16-year	19.5	25.1	31.0	30.6	32.4															
17-year	19.2	24.5	31.0	30.6																
18-year	18.9	24.2	30.9																	
19-year	18.5	23.9																		
20-year	17.6	23.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 13.19
LeukemiaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	62.0	63.4	64.6	66.7	65.3	67.2	66.6	64.9	66.4	67.0	67.5	66.8	64.7	64.7	67.3	70.5	71.7	72.4	69.9	73.2
2-year	51.9	53.6	55.1	57.1	56.2	58.5	57.1	57.3	57.3	57.9	59.1	57.7	57.7	56.4	60.2	64.1	64.7	66.1	63.8	
3-year	46.0	48.4	50.1	53.4	51.4	54.2	53.2	54.2	52.7	53.3	55.9	53.8	54.4	52.4	56.4	61.1	61.0	62.8		
4-year	41.4	44.0	46.1	50.3	48.4	50.4	49.8	50.0	49.9	50.4	53.2	50.7	52.0	50.2	55.0	59.6	58.2			
5-year	37.5	40.0	42.8	49.5	45.8	46.9	47.3	47.9	48.6	48.3	51.0	49.3	50.2	47.6	53.2	58.3				
6-year	34.3	37.8	40.8	46.4	43.6	45.2	45.0	46.4	47.4	46.9	48.6	47.7	48.0	47.1	52.2					
7-year	32.6	35.5	38.6	43.9	41.4	43.2	43.0	44.6	46.2	46.0	46.8	46.9	47.2	45.8						
8-year	30.7	33.9	36.5	42.6	39.2	41.2	42.2	43.1	43.3	44.9	46.8	45.9	46.5							
9-year	29.2	32.5	34.9	40.9	37.9	39.2	40.8	42.8	42.7	44.1	45.2	45.6								
10-year	27.9	30.9	34.1	40.2	37.4	38.3	40.0	42.2	41.8	43.4	43.9									
11-year	26.8	29.8	32.4	38.5	36.6	36.1	39.5	41.4	39.9	43.3										
12-year	25.7	28.3	31.8	37.2	36.4	35.5	39.2	40.3	39.7											
13-year	24.9	27.3	31.1	35.7	36.4	35.5	38.7	40.0												
14-year	24.4	26.9	30.5	34.8	36.4	35.3	38.7													
15-year	23.8	26.4	30.5	34.8	36.4	34.6														
16-year	23.2	25.9	30.4	34.8	36.4															
17-year	22.9	25.4	30.1	34.8																
18-year	22.7	25.3	30.1																	
19-year	22.4	24.8																		
20-year	22.3	24.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 14.9
Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	14.5	15.6	18.6	20.7	22.8	20.6	21.1	25.5	24.3	25.5	28.4	27.7	28.7	29.5	31.9	33.6	36.8	38.4	39.6	39.6
2-year	7.1	8.6	10.0	11.4	13.2	12.8	11.3	14.9	14.2	15.2	17.7	17.4	18.0	20.4	21.9	22.5	25.0	26.3	27.3	
3-year	5.0	6.2	7.6	9.1	9.8	8.7	8.2	9.4	9.6	10.9	12.6	13.4	14.4	15.5	16.3	17.8	20.6	20.7		
4-year	4.3	4.8	6.6	6.5	7.8	7.2	6.5	8.0	7.2	9.4	10.3	11.2	12.4	12.6	13.9	15.9	17.2			
5-year	3.7	4.1	5.7	5.3	6.3	6.0	4.8	6.9	6.0	8.4	8.1	9.9	10.5	11.9	12.2	14.6				
6-year	3.4	3.8	5.4	4.8	6.0	5.6	4.1	6.2	5.2	7.3	7.6	9.0	9.5	11.4	11.3					
7-year	3.2	3.4	5.3	4.5	5.3	5.2	3.8	5.7	4.7	6.9	7.1	7.7	8.9	10.6						
8-year	3.2	3.3	4.9	4.5	5.0	5.1	3.7	5.6	4.6	6.9	6.2	7.2	8.4							
9-year	3.1	3.3	4.9	4.5	5.0	5.1	3.7	5.4	4.6	6.4	5.9	6.2								
10-year	3.1	3.3	4.8	4.1	5.0	5.1	3.6	5.4	4.2	6.2	5.8									
11-year	3.1	3.3	4.8	3.8	4.8	5.1	3.6	5.4	3.8	6.2										
12-year	3.1	3.3	4.8	3.7	4.8	5.1	3.6	5.4	3.7											
13-year	3.1	3.2	4.8	3.7	4.8	5.1	3.6	5.2												
14-year	3.1	3.2	4.8	3.7	4.8	5.0	3.6													
15-year	3.1	3.2	4.8	3.7	4.8	4.9														
16-year	3.1	3.2	4.8	3.5	4.8															
17-year	3.1	3.2	4.8	3.5																
18-year	3.1	3.2	4.8																	
19-year	3.1	3.2																		
20-year	3.1	3.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 14.10
Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	12.0	13.5	15.6	18.1	21.5	20.4	19.0	24.7	22.6	25.4	27.3	26.6	29.9	28.9	31.3	32.8	36.1	37.7	40.1	39.3
2-year	5.2	6.6	7.5	9.0	13.2	12.7	9.9	13.7	12.9	16.0	16.6	16.5	18.0	19.4	20.6	21.4	25.2	25.6	28.0	
3-year	3.3	5.0	5.5	7.6	9.8	8.2	7.0	8.6	9.0	11.3	11.9	12.3	13.8	15.4	15.4	18.0	20.4	19.9		
4-year	2.9	3.6	4.6	5.3	7.6	6.4	5.6	7.9	6.3	9.3	9.6	10.9	11.7	12.3	12.7	15.8	17.2			
5-year	2.2	3.0	3.7	4.1	5.6	5.5	4.5	6.9	5.2	8.0	7.7	9.3	10.3	11.3	11.0	14.7				
6-year	1.9	2.8	3.4	3.4	5.2	5.2	4.2	6.4	4.5	7.0	7.5	8.2	9.3	10.7	10.3					
7-year	1.6	2.4	3.4	3.4	4.5	4.8	3.9	5.9	3.9	6.6	7.0	6.8	8.9	10.2						
8-year	1.6	2.2	3.3	3.4	4.2	4.7	3.8	5.6	3.8	6.6	5.7	6.6	8.3							
9-year	1.6	2.2	3.2	3.4	4.0	4.7	3.7	5.1	3.7	6.2	5.7	5.8								
10-year	1.6	2.2	3.2	3.4	3.9	4.7	3.5	5.1	3.0	5.7	5.7									
11-year	1.6	2.2	3.2	3.1	3.9	4.7	3.5	5.0	2.5	5.7										
12-year	1.6	2.2	3.2	2.9	3.9	4.7	3.5	5.0	2.2											
13-year	1.6	1.9	3.2	2.9	3.9	4.7	3.5	4.6												
14-year	1.6	1.9	3.2	2.9	3.9	4.7	3.5													
15-year	1.6	1.9	3.2	2.9	3.9	4.7														
16-year	1.6	1.9	3.2	2.5	3.9															
17-year	1.6	1.9	3.2	2.5																
18-year	1.6	1.9	3.2																	
19-year	1.6	1.9																		
20-year	1.6	1.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 14.11
Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	19.2	19.6	24.5	26.0	25.5	21.0	25.5	27.3	27.7	25.7	30.7	30.2	26.1	30.8	33.4	35.4	38.9	40.5	38.4	40.4
2-year	10.6	12.4	14.9	16.1	13.4	12.9	14.2	17.5	16.7	13.5	20.1	19.4	18.0	22.4	24.9	25.3	24.3	28.1	25.6	
3-year	8.1	8.5	11.8	12.3	9.6	9.6	10.8	11.0	10.7	10.3	14.1	15.7	15.6	15.8	18.3	17.4	21.0	23.1		
4-year	7.0	7.0	10.5	9.1	8.3	8.7	8.2	8.3	8.6	9.4	11.6	11.8	13.9	13.1	16.6	15.9	17.3			
5-year	6.6	6.0	9.6	7.8	7.6	6.8	5.4	6.9	7.5	9.2	9.0	10.9	10.9	13.1	14.9	14.5				
6-year	5.9	5.6	9.3	7.5	7.4	6.1	3.8	5.6	6.6	8.0	7.8	10.9	9.8	12.7	13.7					
7-year	5.9	5.2	8.8	6.6	6.8	6.0	3.4	5.4	6.3	7.5	7.5	9.8	8.8	11.5						
8-year	5.9	5.2	8.1	6.6	6.4	5.8	3.4	5.4	6.2	7.4	6.8	8.5	8.7							
9-year	5.7	5.1	8.0	6.5	6.4	5.8	3.4	5.4	6.2	6.9	6.4	7.1								
10-year	5.7	5.1	7.7	5.5	6.4	5.8	3.4	5.4	6.2	6.9	5.5									
11-year	5.7	5.1	7.7	5.1	6.4	5.4	3.4	5.4	6.1	6.9										
12-year	5.7	5.1	7.7	5.1	6.4	4.8	3.4	5.4	6.1											
13-year	5.5	5.1	7.7	5.1	6.4	4.8	3.4	5.4												
14-year	5.5	5.1	7.7	4.9	6.4	4.5	3.4													
15-year	5.5	5.1	7.7	4.9	6.4	3.3														
16-year	5.5	5.1	7.7	4.9	6.4															
17-year	5.5	5.1	7.7	4.9																
18-year	5.0	5.1	7.7																	
19-year	5.0	5.1																		
20-year	5.0	5.1																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 15.15
Cancer of the Lung and Bronchus (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	36.7	38.7	40.0	40.3	41.2	41.0	40.8	40.9	41.5	41.1	41.7	41.3	42.7	42.4	41.6	42.0	43.1	43.5	44.5	44.9
2-year	21.7	22.5	23.1	23.6	23.9	24.7	24.5	24.5	25.4	25.3	25.4	25.9	26.4	26.6	26.3	27.1	27.1	28.1	28.6	
3-year	16.7	17.4	17.5	18.0	18.7	18.9	18.9	19.1	19.6	19.8	19.8	20.3	20.3	20.9	20.4	21.4	21.2	22.7		
4-year	14.4	14.9	15.0	15.3	15.9	16.2	16.2	16.4	17.0	16.8	17.0	17.5	17.4	18.1	17.4	18.1	18.3			
5-year	13.0	13.4	13.5	13.7	14.1	14.3	14.7	14.8	15.1	15.2	15.3	15.2	15.7	16.3	15.6	16.2				
6-year	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	13.2	13.6	13.6	13.8	13.9	13.9	13.9	14.4	14.8	14.1					
7-year	11.4	11.5	11.5	11.7	12.0	12.2	12.6	12.7	13.1	12.9	12.9	12.9	13.3	13.6						
8-year	10.8	10.7	10.7	11.0	11.2	11.3	11.8	12.0	12.3	12.0	12.0	11.9	12.6							
9-year	10.2	10.0	10.1	10.1	10.6	10.6	11.1	11.3	11.6	11.3	11.1	11.3								
10-year	9.6	9.4	9.6	9.4	10.1	10.0	10.4	10.7	11.0	10.4	10.6									
11-year	9.2	9.1	9.1	8.9	9.5	9.4	9.8	10.1	10.5	9.9										
12-year	8.9	8.6	8.6	8.3	9.0	9.1	9.2	9.4	10.0											
13-year	8.5	8.2	8.2	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0												
14-year	8.2	7.9	7.8	7.9	7.8	8.4	8.5													
15-year	7.8	7.5	7.5	7.6	7.4	7.9														
16-year	7.6	7.2	7.2	7.2	6.9															
17-year	7.3	6.9	6.9	6.9																
18-year	7.0	6.6	6.6																	
19-year	6.8	6.2																		
20-year	6.6	5.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 15.16
Cancer of the Lung and Bronchus (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	34.8	36.8	37.9	38.1	39.0	39.0	38.2	38.6	39.3	39.2	39.4	38.4	39.6	40.0	38.4	38.4	40.6	40.5	40.9	42.1
2-year	20.1	20.8	21.5	21.4	22.0	23.1	22.3	22.0	23.6	23.6	23.6	23.3	23.3	24.3	22.8	23.6	24.2	25.2	24.9	
3-year	15.2	15.7	16.0	16.1	17.1	17.5	16.6	16.7	17.7	18.3	18.1	17.8	17.1	18.7	17.8	18.4	18.7	19.8		
4-year	12.9	13.3	13.5	13.4	14.1	14.7	14.0	14.0	15.3	15.1	15.3	15.1	14.4	16.1	14.8	15.5	16.0			
5-year	11.6	11.9	12.1	11.9	12.5	13.0	12.6	12.7	13.6	13.6	13.8	12.9	13.0	14.6	13.2	14.0				
6-year	10.6	10.9	11.1	10.9	11.7	11.8	11.6	11.5	12.3	12.3	12.3	11.5	11.7	13.1	12.1					
7-year	10.0	10.1	10.2	10.2	10.5	10.9	10.8	10.6	11.8	11.3	11.3	10.7	10.8	11.8						
8-year	9.4	9.3	9.6	9.3	9.7	9.9	10.0	10.0	10.9	10.6	10.6	9.7	10.1							
9-year	8.9	8.7	9.0	8.4	9.2	9.2	9.4	9.5	10.2	10.0	9.8	9.2								
10-year	8.4	8.1	8.5	7.7	8.9	8.6	8.9	9.0	9.5	9.1	9.3									
11-year	8.0	7.8	8.0	7.2	8.3	7.9	8.2	8.7	9.1	8.4										
12-year	7.6	7.4	7.6	6.7	7.9	7.7	7.8	7.9	8.7											
13-year	7.2	7.1	7.1	6.5	7.3	7.2	7.1	7.7												
14-year	7.0	6.7	6.8	6.3	6.6	7.0	6.9													
15-year	6.6	6.4	6.6	5.9	6.2	6.8														
16-year	6.4	6.1	6.3	5.5	5.8															
17-year	6.2	5.7	5.9	5.3																
18-year	5.9	5.5	5.5																	
19-year	5.7	5.2																		
20-year	5.5	4.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 15.17
Cancer of the Lung and Bronchus (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	41.8	42.7	43.7	43.7	44.5	44.1	44.5	44.1	44.6	43.5	44.6	44.9	46.5	45.3	45.7	46.3	46.0	46.9	48.5	48.0
2-year	25.8	26.2	26.0	27.0	26.8	27.0	27.8	27.9	27.9	27.6	27.6	29.1	30.2	29.4	30.5	31.1	30.4	31.5	32.6	
3-year	20.6	20.9	20.1	20.9	21.1	21.1	22.2	22.2	22.1	21.8	21.8	23.3	24.1	23.6	23.6	24.8	24.1	25.9		
4-year	18.2	18.1	17.6	18.0	18.6	18.3	19.2	19.4	19.4	18.9	19.1	20.4	21.0	20.5	20.5	21.1	21.1			
5-year	16.6	16.4	15.8	16.4	16.4	16.1	17.6	17.5	17.1	17.2	17.1	18.0	18.9	18.3	18.5	18.8				
6-year	15.4	15.1	14.6	15.2	15.2	15.1	16.3	16.4	15.7	15.8	15.7	16.7	17.4	16.8	16.6					
7-year	14.5	14.2	13.5	14.0	14.1	14.0	15.1	15.2	14.8	14.9	14.7	15.6	16.2	15.7						
8-year	13.8	13.4	12.6	13.3	13.2	13.3	14.2	14.5	14.1	13.8	13.6	14.7	15.4							
9-year	13.1	12.5	11.8	12.5	12.6	12.5	13.4	13.4	13.4	12.8	12.7	13.9								
10-year	12.3	11.8	11.2	11.7	11.8	11.9	12.3	12.7	12.8	12.0	12.1									
11-year	11.9	11.3	10.6	11.2	11.2	11.3	11.8	11.9	12.3	11.8										
12-year	11.5	10.7	10.1	10.5	10.5	10.9	11.1	11.1	11.6											
13-year	11.1	10.2	9.7	10.3	9.8	10.4	10.9	10.6												
14-year	10.6	9.8	9.3	9.9	9.2	10.0	10.5													
15-year	10.1	9.4	8.9	9.8	8.8	9.4														
16-year	9.9	9.0	8.5	9.4	8.2															
17-year	9.4	8.7	8.3	9.0																
18-year	9.1	8.3	8.0																	
19-year	8.7	7.7																		
20-year	8.5	7.4																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 16.9
 Melanoma of the Skin (Invasive)
 SEER^a Relative Survival (Percent)
 By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	94.6	95.9	96.5	96.7	97.2	96.3	96.9	97.1	97.5	97.7	96.9	96.8	97.7	98.0	97.5	98.0	98.0	97.8	98.0	97.7
2-year	90.1	91.9	93.4	93.8	94.2	93.8	94.5	94.0	94.5	95.8	94.6	94.7	95.8	96.2	95.7	95.6	96.3	96.3	96.2	
3-year	86.5	88.3	91.0	92.0	92.1	91.8	92.7	91.8	92.9	94.1	92.6	92.9	94.2	94.7	94.3	94.4	95.0	94.7		
4-year	83.9	85.8	89.4	90.2	90.9	89.9	91.0	90.1	91.6	93.3	91.7	91.8	93.4	93.3	93.1	93.4	93.8			
5-year	82.6	83.9	88.1	89.6	89.9	88.9	90.4	89.1	90.4	92.4	90.5	91.3	92.7	92.4	92.5	93.1				
6-year	80.9	82.9	87.1	88.6	88.8	88.5	89.9	88.2	90.4	91.7	90.0	90.8	92.1	92.0	91.8					
7-year	79.8	82.3	86.4	88.2	88.0	88.2	88.9	87.7	90.4	91.4	89.5	90.8	92.0	91.8						
8-year	78.8	81.7	85.9	87.5	87.4	87.8	88.5	86.9	90.4	91.0	88.8	90.4	91.7							
9-year	78.2	81.2	85.7	87.4	87.1	87.5	88.3	86.6	89.9	90.5	88.5	90.3								
10-year	77.7	80.7	85.7	87.3	87.1	87.2	87.9	86.6	89.8	90.0	88.5									
11-year	77.2	80.5	85.2	87.0	87.0	86.9	87.7	86.5	89.6	89.6										
12-year	76.8	80.4	85.0	87.0	86.6	86.8	87.7	86.2	89.6											
13-year	76.6	80.1	84.9	87.0	86.5	86.6	87.7	85.9												
14-year	76.3	80.0	84.7	86.9	85.9	86.6	87.6													
15-year	76.1	79.9	84.7	86.4	85.5	86.6														
16-year	75.9	79.9	84.7	86.4	85.2															
17-year	75.9	79.7	84.7	86.4																
18-year	75.8	79.7	84.7																	
19-year	75.8	79.7																		
20-year	75.8	79.7																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 16.10
Melanoma of the Skin (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	92.8	94.4	95.5	95.9	96.1	96.0	96.3	96.9	96.5	96.8	96.5	96.4	97.3	97.5	96.6	97.1	97.1	97.6	97.8	97.3
2-year	86.9	89.0	91.6	92.0	93.2	92.9	93.5	92.5	92.3	94.4	93.7	94.0	94.5	95.5	94.0	94.3	95.0	95.8	95.8	
3-year	82.7	84.5	88.5	89.8	90.8	90.4	91.0	89.7	90.1	92.3	91.1	92.1	92.6	93.8	91.7	92.7	93.5	93.1		
4-year	79.4	81.6	86.6	87.7	89.4	87.7	89.4	87.9	88.4	91.4	90.3	90.6	91.4	92.2	90.2	91.1	91.9			
5-year	78.1	79.0	84.8	86.6	88.3	86.5	88.7	86.9	86.9	90.5	88.7	90.3	90.5	91.3	89.5	90.5				
6-year	76.1	77.9	83.6	85.3	87.1	85.6	87.7	86.1	86.7	89.6	87.8	89.8	89.2	90.4	88.6					
7-year	74.5	77.4	82.6	85.1	86.1	85.4	85.8	85.2	86.7	89.4	87.8	89.8	89.2	90.4						
8-year	73.3	76.8	82.1	84.5	85.2	85.2	85.4	83.6	86.5	88.9	86.9	89.6	89.0							
9-year	72.6	76.0	81.7	84.5	84.6	84.4	85.1	83.3	86.2	88.3	86.6	89.1								
10-year	72.0	75.7	81.7	84.4	84.6	84.3	84.3	83.2	86.1	87.8	86.5									
11-year	71.2	75.4	81.5	84.0	84.6	83.9	83.7	83.1	86.1	87.5										
12-year	70.6	75.3	81.3	84.0	84.6	83.6	83.5	82.5	86.1											
13-year	70.4	75.1	81.2	84.0	84.6	83.4	83.5	82.4												
14-year	70.4	74.8	80.6	83.2	84.6	83.1	83.1													
15-year	70.1	74.8	80.5	82.5	84.5	83.1														
16-year	69.8	74.8	80.2	82.5	84.1															
17-year	69.7	74.8	80.2	82.3																
18-year	69.6	74.8	80.2																	
19-year	69.6	74.8																		
20-year	69.6	74.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 16.11
Melanoma of the Skin (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	96.4	97.5	97.7	97.5	98.4	96.7	97.7	97.4	98.6	98.8	97.4	97.3	98.3	98.5	98.5	99.1	98.9	97.9	98.3	98.2
2-year	93.3	94.9	95.4	95.9	95.5	94.9	95.7	95.8	97.0	97.5	95.6	95.5	97.1	97.1	97.7	97.1	97.8	96.9	96.8	
3-year	90.2	92.1	93.6	94.3	93.6	93.3	94.6	94.3	96.0	96.2	94.2	93.9	96.0	95.9	97.3	96.4	96.7	96.5		
4-year	88.3	90.0	92.5	93.0	92.5	92.2	92.8	92.8	95.1	95.4	93.3	93.1	95.7	94.8	96.4	95.9	95.8			
5-year	86.9	88.9	91.7	92.9	91.7	91.7	92.4	91.7	94.3	94.7	92.6	92.5	95.2	93.7	95.9	95.7				
6-year	85.6	87.9	90.8	92.4	90.7	91.7	92.2	90.7	94.3	94.0	92.4	92.0	95.1	93.7	95.4					
7-year	84.8	87.1	90.3	91.6	90.2	91.2	92.2	90.7	94.3	93.6	91.5	91.7	95.0	93.2						
8-year	84.0	86.5	89.8	90.8	89.7	90.5	92.0	90.7	94.3	93.6	90.8	91.3	94.7							
9-year	83.4	86.1	89.6	90.5	89.6	90.5	91.8	90.5	93.9	93.1	90.7	91.3								
10-year	82.9	85.5	89.6	90.2	89.6	90.3	91.8	90.4	93.8	92.5	90.7									
11-year	82.7	85.3	88.9	89.8	88.9	90.2	91.8	90.4	92.7	92.1										
12-year	82.3	85.2	88.7	89.8	88.2	90.2	91.8	90.3	92.7											
13-year	82.1	84.8	88.5	89.8	88.0	89.8	91.8	89.7												
14-year	81.7	84.8	88.5	89.8	86.5	89.8	91.8													
15-year	81.4	84.5	88.5	89.8	86.4	89.8														
16-year	81.2	84.3	88.5	89.8	86.4															
17-year	81.2	84.2	88.5	89.8																
18-year	81.1	84.0	88.5																	
19-year	81.1	84.0																		
20-year	81.1	84.0																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 17.5
MesotheliomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	37.4	38.9	37.9	40.8	35.5	40.9	33.3	39.0	37.0	43.1	37.0	39.5	33.9	41.6	43.1	32.8	48.2	39.5	45.3	46.1
2-year	16.7	19.6	17.2	16.1	13.9	20.3	14.1	17.9	14.0	26.4	17.2	22.7	19.0	15.3	25.3	17.2	22.0	16.8	21.3	
3-year	11.2	12.3	11.2	10.8	11.9	13.1	9.1	12.7	12.1	17.9	10.7	15.8	13.1	10.5	15.3	7.2	16.1	10.4		
4-year	9.8	8.9	8.5	6.2	9.0	11.0	6.4	10.1	9.3	12.3	8.3	13.2	11.0	7.0	11.9	5.0	12.8			
5-year	8.4	7.6	7.1	6.2	8.8	9.8	4.4	8.9	7.6	10.6	6.7	13.2	9.2	3.0	11.8	4.6				
6-year	7.2	6.4	5.7	4.3	8.0	7.4	4.4	8.7	6.5	10.6	5.2	12.2	8.4	1.3	10.9					
7-year	6.9	5.9	5.0	3.2	7.7	7.1	4.4	8.2	5.6	9.3	3.4	11.9	8.0	1.3						
8-year	6.4	5.7	4.6	2.7	7.1	7.1	3.7	7.6	5.6	7.2	3.4	9.6	8.0							
9-year	6.2	5.5	4.5	2.7	5.2	7.1	3.7	7.6	4.4	5.5	3.0	9.6								
10-year	6.2	5.3	4.3	2.7	5.2	6.2	3.3	7.6	3.7	5.0	3.0									
11-year	6.2	5.3	4.3	2.7	5.0	5.8	3.3	7.6	3.7	4.6										
12-year	6.1	5.3	4.3	2.7	5.0	5.1	3.3	7.2	3.5											
13-year	6.0	5.3	4.3	2.7	5.0	5.1	2.9	6.7												
14-year	6.0	5.3	4.3	2.7	5.0	5.1	2.9													
15-year	6.0	5.2	4.3	2.7	4.1	5.1														
16-year	5.7	5.2	4.3	2.7	4.1															
17-year	5.7	5.2	4.3	2.7																
18-year	5.7	5.2	4.3																	
19-year	5.7	5.2																		
20-year	5.7	5.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 17.6
MesotheliomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	35.8	37.5	36.2	37.2	31.4	36.6	35.4	34.6	36.3	46.5	34.3	35.3	32.0	42.0	39.1	31.9	47.4	38.4	45.0	42.3
2-year	12.0	16.5	14.8	12.8	8.6	15.4	14.0	11.5	11.2	26.0	14.6	18.6	14.7	14.3	21.7	16.3	18.6	15.8	17.5	
3-year	6.7	9.8	8.7	7.8	7.9	8.1	8.0	7.0	9.2	16.4	9.0	12.8	7.7	8.9	12.2	6.2	13.3	9.2		
4-year	5.7	7.0	6.2	4.4	4.3	6.4	5.3	4.0	6.2	11.4	6.6	10.6	5.4	6.5	8.9	3.2	12.2			
5-year	4.2	5.5	4.9	4.4	4.3	4.8	2.4	3.5	4.4	10.5	4.6	10.6	4.8	3.8	8.5	3.2				
6-year	3.5	4.7	3.4	3.3	4.3	2.9	2.4	3.5	3.7	10.5	2.4	8.7	4.8	1.6	7.8					
7-year	3.1	4.0	2.8	1.7	4.3	2.3	2.4	3.0	2.3	9.9	1.7	8.7	4.8	1.6						
8-year	2.5	3.8	2.8	0.9	4.3	2.3	1.0	2.4	2.3	7.1	1.7	5.4	4.8							
9-year	2.3	3.8	2.6	0.9	2.9	2.3	1.0	2.4	0.9	5.6	0.9	5.4								
10-year	2.3	3.8	2.4	0.9	2.9	1.9	1.0	2.4	0.0	4.9	0.9									
11-year	2.3	3.8	2.4	0.9	2.2	1.9	1.0	2.4	0.0	4.2										
12-year	2.3	3.8	2.4	0.9	2.2	1.9	1.0	2.1	0.0											
13-year	2.0	3.8	2.4	0.9	2.2	1.9	1.0	2.1												
14-year	2.0	3.8	2.4	0.9	2.2	1.9	1.0													
15-year	1.4	3.8	2.3	0.9	2.2	1.9														
16-year	1.4	3.8	2.3	0.9	2.2															
17-year	1.4	3.8	2.3	0.0																
18-year	1.4	3.8	2.3																	
19-year	1.4	3.8																		
20-year	1.4	3.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 17.7
MesotheliomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	42.5	43.9	44.0	53.1	50.7	60.3	25.9	57.2	39.2	32.6	48.6	54.8	41.9	39.7	54.6	36.1	50.6	43.2	46.0	56.5
2-year	31.5	29.9	25.3	27.2	33.1	41.8	14.5	44.3	23.6	27.3	27.8	37.7	37.5	19.2	35.6	20.0	32.0	20.0	33.7	
3-year	24.9	20.5	19.4	20.9	24.6	34.2	12.3	35.3	21.7	22.2	17.4	26.8	35.8	17.1	24.0	10.3	23.7	13.9		
4-year	22.2	14.9	16.0	11.9	24.6	30.3	10.3	33.9	20.1	14.9	14.7	22.6	34.0	8.8	20.3	10.3	14.6			
5-year	20.9	13.9	14.1	11.9	23.6	30.3	10.3	29.6	18.5	11.0	14.7	22.6	26.8	0.0	20.3	8.4				
6-year	18.1	11.3	12.9	7.5	19.0	26.2	10.3	28.0	16.2	9.2	14.7	22.6	21.5	0.0	19.1					
7-year	17.4	11.3	11.9	7.5	16.7	26.2	10.3	28.0	16.2	7.1	10.2	22.0	18.9	0.0						
8-year	17.1	11.3	9.8	7.5	14.4	26.2	10.3	26.5	16.2	7.1	10.2	22.0	18.9							
9-year	17.1	10.4	9.8	7.5	12.6	25.4	10.3	26.5	15.8	5.2	10.2	22.0								
10-year	16.2	8.6	9.8	7.5	12.6	22.8	10.3	26.3	15.8	5.2	10.2									
11-year	15.7	8.6	9.8	7.5	12.6	19.7	10.3	26.3	15.8	5.2										
12-year	15.7	8.6	9.8	7.5	12.6	16.0	10.3	24.9	14.8											
13-year	15.7	8.6	9.8	7.5	12.6	16.0	7.9	22.1												
14-year	15.7	8.6	9.8	7.5	12.6	16.0	7.9													
15-year	15.7	8.6	9.8	7.5	8.8	16.0														
16-year	15.7	8.6	9.8	7.5	8.8															
17-year	15.6	8.6	9.8	7.5																
18-year	15.6	8.6	9.8																	
19-year	15.6	8.6																		
20-year	15.6	8.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 18.9
MyelomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	69.1	70.9	73.2	71.6	75.8	69.7	73.2	73.7	75.0	71.3	74.9	75.4	74.4	73.3	73.2	74.8	77.4	74.4	75.7	73.8
2-year	53.2	55.5	58.9	57.0	60.5	57.1	59.4	59.6	59.7	58.9	61.6	63.0	60.9	60.9	60.1	63.3	65.2	66.3	63.6	
3-year	41.0	43.9	46.5	44.7	48.8	46.4	47.5	49.1	48.9	46.6	49.6	52.2	49.2	50.9	49.9	53.7	56.0	58.1		
4-year	32.6	35.4	37.1	38.8	39.1	35.9	38.8	38.5	41.5	39.2	39.8	40.6	39.9	42.3	44.5	47.1	48.0			
5-year	26.4	28.1	28.7	31.2	32.1	28.4	32.2	32.5	34.7	33.0	32.8	35.1	32.5	35.6	37.8	40.5				
6-year	21.1	22.2	23.4	25.1	26.0	22.3	28.1	27.5	29.5	28.4	27.4	30.8	28.3	30.5	33.1					
7-year	17.3	17.8	18.9	19.8	22.3	19.9	23.7	22.4	24.9	25.4	23.6	25.3	24.7	26.4						
8-year	14.6	14.4	16.3	18.0	18.7	17.1	19.4	19.7	21.7	23.2	21.0	23.3	21.2							
9-year	12.4	12.4	13.2	16.4	17.4	15.2	17.6	16.9	19.7	21.9	18.4	20.6								
10-year	11.0	10.6	11.8	14.8	15.9	13.3	16.2	15.3	18.8	19.3	16.8									
11-year	9.7	9.8	10.6	13.6	14.4	12.3	15.4	14.8	17.6	17.8										
12-year	8.9	8.7	9.8	12.9	12.8	10.5	13.9	13.2	16.1											
13-year	7.6	7.9	9.1	12.3	12.4	9.8	12.5	12.9												
14-year	7.0	7.1	8.6	11.2	11.7	9.4	12.0													
15-year	6.3	6.9	7.9	10.6	11.4	9.4														
16-year	5.8	6.4	7.3	10.2	10.7															
17-year	5.5	6.0	7.2	10.2																
18-year	4.9	5.7	7.0																	
19-year	4.7	5.0																		
20-year	4.1	4.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 18.10
MyelomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	69.0	71.0	74.1	71.2	76.8	73.4	70.8	74.8	75.6	72.1	74.7	76.3	76.3	74.7	74.5	75.5	77.4	76.4	75.9	73.6
2-year	53.5	55.9	60.5	57.3	62.4	60.6	58.3	60.4	60.5	60.2	62.0	63.9	62.5	63.0	62.1	62.1	66.2	68.0	63.2	
3-year	40.5	43.9	47.4	45.6	49.7	49.5	45.8	48.5	50.4	46.7	51.7	54.4	52.6	53.4	51.4	52.5	57.3	60.3		
4-year	32.2	34.9	38.2	38.0	40.3	37.3	37.2	38.6	42.8	40.8	42.2	44.2	44.5	44.4	46.8	47.2	49.0			
5-year	25.8	26.9	29.7	31.3	33.8	29.9	31.2	32.2	37.8	34.9	33.9	38.9	36.5	37.3	40.3	42.1				
6-year	20.4	22.0	24.9	23.7	28.1	23.3	28.4	29.8	33.1	30.9	28.0	34.7	31.8	31.3	35.5					
7-year	16.7	18.0	20.6	19.3	23.9	20.6	23.8	25.2	27.5	27.3	23.9	28.5	28.0	27.1						
8-year	14.2	14.7	17.7	18.6	21.1	18.8	19.1	22.1	23.7	25.7	22.1	26.1	23.6							
9-year	12.2	12.8	14.3	17.0	19.7	17.3	17.8	18.7	21.7	23.2	20.2	23.9								
10-year	10.6	10.8	12.8	15.5	17.8	15.0	16.8	16.6	21.0	20.3	18.6									
11-year	8.7	9.9	11.4	13.4	16.1	14.6	15.5	15.9	20.0	19.1										
12-year	8.1	8.6	11.0	13.4	14.4	13.4	13.5	13.1	17.7											
13-year	6.9	7.8	10.3	12.9	14.1	12.6	12.0	12.8												
14-year	6.3	6.9	9.7	11.9	14.0	12.5	11.9													
15-year	5.6	6.6	9.1	11.9	13.4	12.5														
16-year	5.4	6.1	8.7	11.6	13.1															
17-year	5.0	5.8	8.5	11.4																
18-year	4.4	5.4	8.4																	
19-year	4.2	5.1																		
20-year	3.3	4.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 18.11
MyelomaSEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	69.2	70.7	72.4	72.0	74.5	65.8	76.1	72.6	74.2	70.5	75.1	74.3	72.3	71.7	71.6	73.9	77.5	72.0	75.5	74.0
2-year	52.8	55.1	57.3	56.5	58.4	53.4	60.8	58.9	58.9	57.5	61.1	61.9	59.0	58.6	57.9	64.8	64.1	64.3	63.9	
3-year	41.6	44.0	45.7	43.8	47.7	43.2	49.5	49.7	47.0	46.4	47.5	49.7	45.2	47.9	48.2	55.3	54.5	55.5		
4-year	32.9	35.8	36.0	39.6	37.8	34.4	40.8	38.5	40.1	37.7	37.3	36.7	34.7	39.9	41.9	46.9	46.8			
5-year	27.0	29.2	27.7	31.1	30.1	26.8	33.4	32.6	31.4	31.0	31.8	30.9	27.9	33.7	35.0	38.5				
6-year	21.8	22.4	22.0	26.8	23.5	21.3	27.8	25.5	25.6	25.8	26.8	26.4	24.2	29.6	30.3					
7-year	17.9	17.7	17.1	20.3	20.4	19.2	23.5	19.8	22.0	23.2	23.2	21.8	20.9	25.7						
8-year	14.9	14.1	14.9	17.4	15.9	15.2	19.7	17.2	19.6	20.5	19.9	20.1	18.6							
9-year	12.7	12.0	12.1	15.7	14.9	13.0	17.3	15.2	17.4	20.3	16.3	16.8								
10-year	11.5	10.5	10.8	13.9	13.6	11.7	15.3	13.9	16.4	18.2	15.0									
11-year	10.7	9.6	9.7	13.7	12.2	9.9	15.0	13.7	15.0	16.4										
12-year	9.6	8.9	8.6	12.2	10.7	7.6	14.3	13.1	14.1											
13-year	8.3	7.9	8.0	11.5	9.9	7.0	13.0	12.8												
14-year	7.7	7.3	7.5	10.4	9.0	6.3	12.0													
15-year	6.8	7.1	6.7	9.1	8.9	6.3														
16-year	6.1	6.5	6.0	8.7	7.9															
17-year	6.0	6.1	5.9	8.7																
18-year	5.3	5.8	5.5																	
19-year	5.1	4.9																		
20-year	4.8	4.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 19.9
Non-Hodgkin Lymphoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	71.3	74.1	72.2	70.8	70.4	71.5	71.9	71.4	70.8	73.9	76.5	77.4	78.1	77.7	79.4	81.5	80.8	81.5	82.0	81.4
2-year	61.2	64.8	63.6	61.8	61.6	62.9	64.0	63.7	62.6	66.5	69.0	70.7	71.8	72.2	74.0	76.6	76.3	76.5	77.7	
3-year	55.8	59.7	59.2	57.2	57.3	58.7	59.4	59.4	58.2	63.0	65.7	67.3	67.9	68.8	71.2	74.0	74.2	74.4		
4-year	52.0	56.0	55.6	53.3	54.7	55.6	56.6	56.2	55.6	59.9	63.1	65.0	65.9	66.9	69.5	72.4	73.1			
5-year	48.6	52.6	52.5	51.0	52.0	52.5	54.0	54.0	53.2	57.5	60.9	62.7	63.9	65.6	67.8	70.9				
6-year	45.5	49.7	50.0	48.7	49.4	50.2	52.0	52.3	51.2	55.9	58.9	60.3	61.5	64.4	66.7					
7-year	43.1	47.5	47.9	46.1	46.6	47.9	50.5	50.6	49.7	54.3	57.1	58.8	60.0	62.9						
8-year	41.0	45.7	45.6	44.3	44.4	46.6	48.6	49.1	48.2	52.6	55.2	57.9	59.0							
9-year	39.3	43.9	43.9	43.1	42.9	45.7	47.4	47.6	47.3	51.9	54.2	56.6								
10-year	38.2	42.3	42.5	42.2	41.9	44.3	46.2	46.2	46.9	50.9	53.2									
11-year	36.9	41.3	41.4	40.6	40.7	43.2	45.1	44.9	46.0	49.7										
12-year	36.1	40.1	40.1	39.4	40.0	42.4	44.3	44.3	45.1											
13-year	35.4	39.2	39.2	38.4	39.5	41.6	42.9	43.0												
14-year	34.5	38.5	38.5	37.8	38.4	40.4	41.9													
15-year	33.5	37.5	37.7	37.6	37.2	39.9														
16-year	32.7	36.7	37.2	36.7	36.6															
17-year	32.5	36.3	36.7	36.6																
18-year	32.2	35.9	36.3																	
19-year	31.8	35.5																		
20-year	31.3	34.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 19.10
Non-Hodgkin Lymphoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	70.6	73.7	69.8	66.7	66.8	68.4	68.7	68.1	67.3	71.9	75.7	75.5	76.8	76.8	78.3	81.2	80.1	80.7	81.4	81.7
2-year	60.4	64.8	61.1	57.7	57.3	58.3	59.7	60.2	59.0	64.0	67.6	68.8	70.1	71.0	72.0	75.8	75.3	76.0	76.6	
3-year	54.6	59.3	56.4	52.7	52.8	54.4	55.0	55.4	54.8	60.5	64.4	65.4	65.3	67.5	69.0	73.0	73.2	73.7		
4-year	50.7	55.4	52.4	48.9	50.2	50.8	52.0	52.2	52.1	57.0	61.6	63.3	62.9	64.9	66.9	71.2	71.8			
5-year	47.0	52.0	49.3	46.7	48.0	46.9	49.2	49.8	49.4	54.6	59.2	60.7	60.8	63.2	65.1	69.3				
6-year	44.3	48.8	46.7	45.0	45.3	45.2	47.3	48.4	47.5	52.3	57.3	58.2	58.1	62.1	63.6					
7-year	41.9	46.6	44.5	42.4	42.6	43.0	46.6	46.9	46.0	50.5	55.5	56.7	56.8	60.7						
8-year	40.1	44.8	42.4	40.8	40.3	41.8	44.8	45.1	44.4	48.9	53.4	55.7	56.1							
9-year	38.2	43.1	40.7	39.5	38.7	40.7	43.7	43.4	43.6	48.1	52.1	54.1								
10-year	36.9	41.3	39.4	38.8	37.7	39.2	43.0	42.2	43.2	47.3	50.9									
11-year	35.9	40.0	38.3	37.6	36.8	38.8	41.6	41.3	42.4	45.8										
12-year	35.3	39.1	37.1	36.3	36.2	38.1	41.0	40.6	41.1											
13-year	34.3	38.5	36.4	35.2	35.7	37.0	39.8	39.6												
14-year	33.2	37.8	35.6	34.6	34.8	35.1	38.7													
15-year	32.0	37.0	34.9	34.3	33.4	34.5														
16-year	31.3	36.0	34.3	33.0	32.7															
17-year	30.9	35.6	33.7	32.8																
18-year	30.8	35.4	33.3																	
19-year	30.6	35.2																		
20-year	30.4	34.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 19.11
Non-Hodgkin Lymphoma

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	72.1	74.4	75.0	76.0	75.2	75.4	76.0	75.6	75.6	76.6	77.5	79.4	79.7	78.8	80.6	81.9	81.6	82.4	82.6	81.2
2-year	62.0	64.7	66.6	66.8	67.2	68.7	69.4	68.2	67.3	69.6	70.8	72.8	73.9	73.6	76.4	77.5	77.5	76.9	79.1	
3-year	57.0	60.1	62.4	62.9	63.3	64.1	65.1	64.5	62.7	66.3	67.3	69.4	71.1	70.5	73.8	75.2	75.2	75.2		
4-year	53.4	56.7	59.4	58.8	60.8	61.6	62.6	61.4	60.4	63.5	64.9	66.9	69.5	69.3	72.6	73.8	74.5			
5-year	50.1	53.4	56.4	56.4	57.3	59.6	60.2	59.6	58.5	61.2	62.9	65.0	67.5	68.6	71.0	72.6				
6-year	46.7	50.6	54.1	53.4	54.8	56.6	58.1	57.6	56.2	60.6	60.8	62.6	65.5	67.2	70.4					
7-year	44.2	48.5	51.9	50.9	51.9	54.3	55.4	55.4	54.7	59.2	59.1	61.3	63.8	65.6						
8-year	41.9	46.6	49.5	48.6	50.0	52.8	53.6	54.5	53.5	57.6	57.4	60.5	62.3							
9-year	40.5	44.8	47.8	47.6	48.8	52.1	52.2	53.4	52.6	56.8	56.7	59.5								
10-year	39.5	43.5	46.3	46.6	47.4	50.9	50.5	51.6	51.9	55.4	56.0									
11-year	37.9	42.6	45.2	44.5	46.1	48.9	49.9	49.8	51.2	54.8										
12-year	36.8	41.2	43.9	43.5	45.1	48.0	48.7	49.1	50.8											
13-year	36.5	40.1	42.7	42.6	44.7	47.4	47.3	47.8												
14-year	35.8	39.2	42.0	41.9	43.5	47.3	46.5													
15-year	34.9	38.0	41.2	41.6	42.8	47.1														
16-year	34.1	37.5	40.7	41.6	42.4															
17-year	33.9	37.0	40.6	41.6																
18-year	33.6	36.5	40.2																	
19-year	33.0	35.7																		
20-year	32.2	35.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 20.12
Cancer of the Oral Cavity and Pharynx (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	80.3	80.1	81.3	82.1	81.9	80.4	82.0	83.7	83.5	82.3	84.3	81.6	84.3	85.3	83.5	84.3	84.6	84.9	83.9	85.6
2-year	66.5	66.5	68.2	70.1	69.6	69.3	69.0	72.3	72.2	70.5	71.6	70.7	72.9	73.9	73.7	73.4	75.3	75.8	74.6	
3-year	60.3	60.1	61.5	63.5	63.1	62.1	63.1	66.7	66.1	64.3	66.7	65.0	66.1	69.0	67.8	68.1	70.5	71.0		
4-year	56.4	56.1	57.7	60.3	58.5	57.6	59.0	62.5	62.5	60.8	62.9	60.9	62.8	65.3	63.4	64.9	67.8			
5-year	53.5	53.1	54.6	57.5	55.2	55.4	56.3	59.8	59.7	58.9	59.6	58.1	59.9	62.5	61.0	62.8				
6-year	51.1	50.5	52.2	55.4	52.6	53.0	54.2	57.1	57.3	56.7	57.3	57.0	57.2	60.6	59.4					
7-year	49.0	48.4	49.7	53.2	50.6	50.4	51.9	56.1	54.9	55.2	55.9	55.3	54.9	58.6						
8-year	46.9	46.9	47.8	51.6	49.3	48.4	50.0	53.1	52.9	53.1	54.9	54.5	53.2							
9-year	45.2	45.1	46.0	48.9	47.8	46.6	47.9	50.7	51.1	51.9	53.7	54.2								
10-year	43.2	43.5	44.5	47.2	46.2	45.3	46.8	48.7	49.8	50.0	52.2									
11-year	41.5	42.1	43.3	46.1	44.2	43.2	45.2	47.1	48.2	48.9										
12-year	40.1	40.8	42.0	45.2	42.3	42.1	44.7	46.1	46.5											
13-year	39.0	39.2	40.6	43.3	41.7	40.7	43.6	44.5												
14-year	38.1	38.4	39.5	42.1	41.1	39.3	42.8													
15-year	36.8	36.9	38.7	41.6	40.6	38.3														
16-year	35.6	35.9	37.8	41.4	38.9															
17-year	35.0	35.1	37.1	40.7																
18-year	34.1	34.3	36.0																	
19-year	33.6	32.9																		
20-year	32.7	32.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 20.13
Cancer of the Oral Cavity and Pharynx For Selected Subsites (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
<u>Cancer of the Tongue</u>																				
1-year	75.4	74.4	77.9	80.3	82.2	77.2	81.9	82.0	80.3	80.0	82.6	80.3	82.1	85.5	82.4	82.1	85.3	87.3	85.1	84.9
2-year	55.6	58.0	60.9	64.5	67.2	60.5	65.7	68.7	65.9	67.2	71.5	66.5	68.7	72.1	71.6	69.5	71.9	75.9	72.6	
3-year	48.1	51.4	55.0	58.5	59.2	51.1	57.5	63.2	59.3	61.4	65.8	59.9	61.0	66.9	65.1	64.1	67.4	70.9		
4-year	44.4	48.1	50.7	55.7	53.9	47.3	54.6	58.9	57.3	57.7	62.8	56.4	58.9	64.1	62.2	61.7	65.2			
5-year	41.1	45.5	48.1	52.7	53.1	44.5	52.3	55.1	55.3	56.1	59.1	53.9	56.1	63.0	59.8	60.2				
6-year	39.4	42.7	45.9	50.5	49.6	43.2	50.6	53.0	51.9	53.9	57.8	53.6	54.4	61.4	58.7					
7-year	38.4	40.1	43.2	47.9	48.0	41.7	47.9	52.5	50.1	52.8	57.0	51.0	52.1	59.4						
8-year	37.0	38.5	41.3	45.8	47.3	40.3	45.7	49.1	48.1	51.2	56.0	49.7	52.1							
9-year	35.9	35.8	39.8	42.8	45.8	36.5	43.5	47.2	46.5	50.3	55.4	49.3								
10-year	34.1	34.4	38.8	40.9	43.1	34.2	43.2	46.0	45.4	48.3	55.1									
<u>Cancer of the Lip</u>																				
1-year	99.5	98.1	99.5	99.0	100.0	100.0	99.2	100.0	99.9	98.5	100.0	99.4	97.6	98.0	95.0	99.6	99.3	99.7	98.0	96.6
2-year	97.7	96.4	98.1	97.7	98.2	98.3	98.4	100.0	99.7	94.4	97.1	98.0	95.5	95.9	94.0	99.6	99.3	99.7	95.2	
3-year	97.3	94.1	97.1	96.2	98.2	96.6	98.3	100.0	99.0	93.2	95.0	95.7	94.1	94.8	94.0	96.9	97.7	98.4		
4-year	96.0	93.0	96.7	96.2	97.2	94.9	98.3	98.3	96.2	92.4	93.5	93.9	92.3	91.7	91.3	96.3	97.7			
5-year	94.6	91.0	95.8	94.7	94.8	94.4	96.5	97.8	95.1	90.2	91.4	91.5	90.8	89.2	90.4	93.1				
6-year	92.7	89.1	94.9	92.8	94.8	91.1	96.0	97.6	95.1	89.3	90.0	90.2	89.8	88.9	87.9					
7-year	91.4	88.0	92.9	92.1	94.8	88.3	94.6	97.6	95.1	89.1	89.1	90.1	89.4	88.6						
8-year	90.2	88.0	91.6	92.1	94.8	86.1	91.9	96.7	91.0	86.1	89.1	87.3	89.4							
9-year	88.2	87.4	90.9	90.0	93.0	85.0	90.7	94.8	86.5	85.8	89.1	87.2								
10-year	86.4	86.3	90.7	89.3	91.1	83.5	89.1	91.8	82.2	85.8	88.0									
<u>Cancer of the Oropharynx and Tonsil</u>																				
1-year	71.4	72.3	74.0	76.7	76.8	71.4	77.6	74.6	81.1	80.4	81.8	81.6	87.5	82.8	84.1	85.8	82.7	84.4	84.2	85.4
2-year	54.3	53.3	56.9	60.5	62.9	58.4	64.6	63.6	70.3	66.8	67.2	67.1	75.5	67.7	72.6	76.8	76.0	75.1	74.4	
3-year	44.9	45.0	46.5	51.7	57.6	49.7	55.5	57.6	63.2	60.6	62.1	60.4	67.9	62.6	67.6	72.3	71.6	71.6		
4-year	39.5	40.0	42.3	48.0	53.2	44.9	49.7	53.4	59.0	54.3	56.7	55.5	63.6	58.0	61.1	68.3	68.8			
5-year	36.3	36.1	38.8	43.3	46.5	41.6	46.3	50.2	55.0	53.2	52.4	53.7	61.0	54.4	59.8	65.4				
6-year	32.9	33.0	35.8	43.0	41.7	40.6	44.3	47.2	51.5	48.8	49.3	52.7	58.0	53.5	56.2					
7-year	31.1	30.5	33.2	41.0	40.2	39.4	43.4	46.7	48.2	44.8	48.6	51.4	56.1	50.0						
8-year	27.4	29.0	31.6	39.7	37.7	38.4	41.6	43.3	47.4	43.7	48.0	51.0	52.6							
9-year	24.7	26.8	29.8	36.0	35.9	36.8	38.9	42.2	46.3	42.9	46.1	50.8								
10-year	23.6	24.4	27.8	35.9	34.1	36.8	35.7	41.3	45.5	42.0	45.4									

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 20.14
Cancer of the Oral Cavity and Pharynx (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	79.8	79.6	80.6	81.3	81.4	79.7	80.9	83.9	83.4	82.1	83.5	81.2	84.7	85.1	84.0	84.4	84.9	85.5	84.3	85.6
2-year	65.6	65.6	66.7	68.0	68.6	67.9	67.4	72.5	71.3	69.9	70.1	70.6	71.9	73.3	73.7	72.1	75.0	75.7	74.9	
3-year	59.4	58.7	59.4	61.5	61.3	60.1	60.7	65.4	65.4	63.1	65.1	64.3	64.5	67.7	68.1	65.8	70.0	70.1		
4-year	55.0	54.6	55.4	58.0	55.2	55.9	57.0	60.9	61.2	59.4	60.6	59.8	60.8	64.1	63.1	62.8	67.1			
5-year	52.1	51.3	51.8	55.1	51.7	53.6	54.1	58.4	58.4	57.4	57.2	56.8	58.1	61.1	60.5	61.1				
6-year	49.7	48.7	49.7	52.9	49.3	51.5	51.7	56.1	55.7	54.6	54.8	55.8	55.2	58.9	58.7					
7-year	47.6	46.6	47.4	50.5	47.0	48.5	48.9	55.2	52.8	52.5	53.6	53.8	53.2	56.7						
8-year	45.6	45.1	45.2	49.3	45.7	46.4	47.8	52.4	50.6	50.6	52.6	52.5	51.6							
9-year	43.7	43.4	43.4	46.7	44.3	44.6	45.5	49.8	48.7	49.7	51.2	52.0								
10-year	41.7	41.6	41.5	45.7	42.3	43.2	44.7	47.8	47.1	47.7	49.9									
11-year	39.9	40.1	40.4	44.6	40.5	41.5	43.3	46.4	45.2	46.2										
12-year	38.7	38.9	39.1	43.9	38.2	40.3	42.7	45.4	43.5											
13-year	37.7	37.5	37.8	41.9	37.9	39.0	41.2	43.8												
14-year	36.8	36.7	36.7	40.5	37.6	37.6	40.6													
15-year	35.6	35.3	35.9	39.9	37.1	36.3														
16-year	34.4	34.3	35.1	39.3	34.9															
17-year	33.6	33.4	34.3	38.7																
18-year	32.9	32.5	33.3																	
19-year	32.5	30.8																		
20-year	31.7	30.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 20.15
Cancer of the Oral Cavity and Pharynx (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	81.7	81.2	82.8	83.9	82.8	81.9	84.5	83.4	83.6	82.6	86.2	82.4	83.4	85.8	82.4	83.9	83.9	83.6	82.9	85.6
2-year	68.5	68.4	71.2	74.7	71.7	72.2	72.5	71.9	74.0	71.8	75.1	70.9	75.0	75.2	73.4	76.1	76.0	76.2	74.0	
3-year	62.2	63.1	65.9	67.8	66.9	66.3	68.2	69.3	67.5	66.7	70.3	66.5	69.5	71.9	67.3	72.9	71.7	73.3		
4-year	59.4	59.2	62.6	65.1	65.0	61.1	63.5	65.9	64.9	63.8	68.0	63.3	67.0	67.9	64.1	69.4	69.3			
5-year	56.5	56.7	60.3	62.5	62.1	59.2	60.6	62.6	62.0	61.8	65.1	60.7	63.5	65.4	61.9	66.4				
6-year	54.1	54.0	57.3	60.7	59.3	56.3	59.5	59.2	60.4	60.8	62.9	59.6	61.6	64.5	60.9					
7-year	52.2	51.9	54.2	58.5	57.9	54.6	58.3	58.0	58.8	60.5	60.8	58.7	58.6	62.9						
8-year	49.8	50.6	52.9	56.3	56.4	52.8	54.7	54.6	57.2	58.1	59.8	58.4	56.8							
9-year	48.2	48.5	51.2	53.7	54.8	50.9	53.0	52.6	55.7	56.3	59.4	58.4								
10-year	46.4	47.3	50.3	50.3	54.0	49.6	51.3	50.8	54.6	54.5	57.4									
11-year	44.5	46.1	49.1	49.2	51.4	46.6	49.5	48.2	53.5	54.2										
12-year	43.1	44.5	47.5	47.9	50.3	45.4	49.3	47.6	52.1											
13-year	41.7	42.4	46.1	46.3	49.1	44.4	48.9	45.8												
14-year	40.5	41.5	44.9	45.3	47.7	43.1	47.6													
15-year	39.0	39.8	44.0	45.0	47.4	42.2														
16-year	38.1	38.8	42.9	45.0	46.5															
17-year	37.4	38.1	42.5	44.6																
18-year	36.3	37.5	41.1																	
19-year	35.5	36.8																		
20-year	34.4	36.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 21.9
Cancer of the Ovary (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	65.2	70.7	70.8	72.3	72.9	75.0	72.6	72.3	74.0	74.8	77.3	76.0	74.5	77.6	76.8	76.5	76.7	76.0	76.0	75.6
2-year	49.8	54.1	55.0	58.0	59.1	60.9	59.2	61.6	61.2	62.5	66.4	65.2	62.7	65.3	66.2	64.6	67.2	65.3	64.9	
3-year	43.1	46.9	47.6	49.4	50.0	52.1	49.9	54.4	52.3	54.0	57.9	56.6	54.2	56.1	57.2	55.5	59.8	57.1		
4-year	39.7	42.7	42.9	45.2	44.8	47.8	44.1	48.6	47.7	47.7	50.4	51.9	49.3	49.0	51.8	49.7	51.5			
5-year	37.8	40.5	39.8	42.1	41.7	43.9	40.3	46.1	44.3	43.9	46.0	47.3	44.6	44.9	47.4	44.4				
6-year	36.7	38.8	38.0	40.5	39.6	41.6	38.5	42.9	41.1	40.9	42.8	44.8	42.3	41.8	44.9					
7-year	35.6	38.3	37.0	39.4	38.2	40.3	38.0	41.3	39.6	39.7	40.6	43.2	40.6	39.5						
8-year	35.0	37.2	36.3	38.3	37.1	39.7	37.1	40.7	38.3	38.9	39.5	41.5	39.3							
9-year	34.7	36.4	35.9	37.8	36.8	39.4	36.3	39.3	37.1	38.5	38.5	40.1								
10-year	34.6	35.9	35.7	37.7	36.3	39.4	35.6	38.6	36.8	38.2	37.8									
11-year	34.5	35.9	35.7	37.4	36.0	39.2	35.2	37.8	36.4	37.7										
12-year	34.2	35.6	35.5	37.4	35.9	38.8	35.0	37.8	36.4											
13-year	34.1	35.4	35.4	37.4	35.9	38.5	35.0	37.7												
14-year	34.1	35.4	35.4	37.4	35.9	38.5	35.0													
15-year	33.8	35.4	35.4	37.4	35.9	38.5														
16-year	33.8	35.4	35.4	37.4	35.9															
17-year	33.8	35.4	35.4	37.4																
18-year	33.8	35.4	35.4																	
19-year	33.8	35.4																		
20-year	33.8	35.4																		

^a Ovary excludes borderline cases or histologies 8442, 8451, 8462, 8472, and 8473.

Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 22.9
Cancer of the Pancreas (Invasive)
SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	15.2	17.2	18.3	19.4	20.2	20.4	18.3	19.7	18.7	20.0	21.6	20.8	23.8	23.5	25.0	26.4	24.1	24.3	28.1	26.9
2-year	6.2	6.6	7.1	8.4	9.3	9.1	8.5	9.3	8.6	9.9	10.2	8.9	10.9	11.2	11.8	12.3	11.6	12.2	12.9	
3-year	3.7	4.3	5.0	5.6	6.5	6.0	5.2	6.8	5.6	6.6	7.3	5.8	7.0	7.6	7.5	8.7	7.7	8.6		
4-year	3.0	3.5	3.9	4.3	5.4	5.3	4.4	5.5	4.3	5.1	5.9	4.6	6.0	6.4	6.2	7.1	5.9			
5-year	2.6	3.0	3.5	4.0	4.8	4.8	3.6	5.2	3.9	4.5	5.3	3.9	5.5	5.4	5.2	6.4				
6-year	2.4	2.8	3.1	3.9	4.5	4.8	3.4	4.5	3.6	4.1	4.9	3.8	5.1	4.9	4.8					
7-year	2.2	2.6	2.9	3.5	4.2	4.2	3.2	4.2	3.5	3.8	4.7	3.6	4.8	4.5						
8-year	2.0	2.4	2.7	3.5	3.9	4.1	3.2	3.7	3.2	3.8	4.6	3.2	4.6							
9-year	1.9	2.2	2.5	3.3	3.9	3.9	3.0	3.6	3.2	3.7	4.5	2.9								
10-year	1.9	2.1	2.5	3.0	3.7	3.7	2.8	3.5	3.1	3.7	4.5									
11-year	1.9	2.1	2.4	3.0	3.4	3.5	2.6	3.4	3.0	3.5										
12-year	1.8	2.1	2.4	3.0	3.4	3.4	2.5	3.3	3.0											
13-year	1.8	2.0	2.4	3.0	3.4	3.3	2.5	3.1												
14-year	1.8	2.0	2.4	2.9	3.4	3.3	2.4													
15-year	1.7	1.9	2.3	2.8	3.0	3.3														
16-year	1.7	1.9	2.1	2.8	2.9															
17-year	1.7	1.9	2.1	2.8																
18-year	1.6	1.9	2.1																	
19-year	1.6	1.9																		
20-year	1.6	1.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 22.10
Cancer of the Pancreas (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	15.1	16.1	17.9	19.2	19.7	17.9	17.1	20.1	17.9	21.4	23.1	20.3	24.7	23.6	24.1	26.2	25.5	26.2	26.5	28.1
2-year	6.0	6.2	6.6	8.6	8.9	8.6	7.7	9.7	7.6	11.3	10.1	9.2	10.1	11.6	12.5	11.5	11.6	12.6	11.7	
3-year	3.6	3.9	4.5	5.3	6.6	5.4	4.7	7.6	4.4	7.5	7.1	5.8	6.5	7.1	7.9	8.3	7.4	8.4		
4-year	3.0	3.2	3.4	3.9	5.6	4.8	3.5	6.0	3.7	6.0	5.9	4.7	5.8	6.1	6.5	7.0	5.5			
5-year	2.6	2.7	3.1	3.5	5.0	4.2	2.7	5.6	3.2	5.4	5.0	4.1	5.3	5.3	5.6	6.2				
6-year	2.4	2.4	2.6	3.5	4.6	4.1	2.4	5.1	2.9	5.0	4.3	3.9	4.4	5.0	5.1					
7-year	2.3	2.1	2.4	3.3	4.1	3.5	2.1	4.8	2.9	4.6	3.9	3.7	4.3	4.7						
8-year	2.1	1.9	2.2	3.3	3.9	3.1	2.0	4.0	2.8	4.6	3.9	3.6	4.3							
9-year	2.0	1.8	2.0	3.1	3.9	3.1	1.9	3.9	2.6	4.4	3.9	3.2								
10-year	1.9	1.7	1.9	2.7	3.7	3.1	1.5	3.4	2.5	4.2	3.8									
11-year	1.9	1.7	1.9	2.6	3.6	3.1	1.3	3.4	2.5	3.6										
12-year	1.8	1.7	1.9	2.6	3.6	3.1	1.1	3.2	2.3											
13-year	1.8	1.7	1.8	2.6	3.6	2.9	1.1	2.9												
14-year	1.8	1.7	1.8	2.6	3.6	2.9	0.8													
15-year	1.8	1.6	1.7	2.6	3.6	2.9														
16-year	1.8	1.6	1.7	2.6	3.6															
17-year	1.8	1.6	1.7	2.6																
18-year	1.7	1.6	1.6																	
19-year	1.6	1.6																		
20-year	1.6	1.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 22.11
Cancer of the Pancreas (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	15.2	18.2	18.6	19.6	20.6	22.8	19.4	19.3	19.4	18.7	20.2	21.3	22.9	23.5	25.8	26.5	22.7	22.3	29.8	25.7
2-year	6.4	7.0	7.7	8.2	9.7	9.5	9.2	8.9	9.6	8.5	10.2	8.6	11.6	10.7	11.2	13.0	11.5	11.6	14.1	
3-year	3.9	4.6	5.4	5.7	6.4	6.5	5.8	5.8	6.6	5.8	7.5	5.9	7.5	8.0	7.0	9.1	7.9	8.7		
4-year	3.1	3.8	4.4	4.7	5.3	5.7	5.2	5.0	4.7	4.2	5.9	4.4	6.2	6.7	6.0	7.2	6.3			
5-year	2.5	3.4	3.9	4.5	4.6	5.3	4.3	4.7	4.5	3.6	5.6	3.7	5.7	5.4	4.8	6.6				
6-year	2.4	3.1	3.6	4.2	4.3	5.3	4.3	4.0	4.2	3.3	5.4	3.7	5.7	4.8	4.5					
7-year	2.1	3.0	3.4	3.8	4.2	4.9	4.1	3.5	4.0	3.1	5.4	3.4	5.3	4.3						
8-year	1.9	2.8	3.1	3.7	3.9	4.9	4.1	3.4	3.5	3.0	5.3	2.8	4.8							
9-year	1.9	2.7	2.9	3.5	3.9	4.6	4.0	3.2	3.5	2.9	5.0	2.5								
10-year	1.8	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	4.0	3.2	3.5	2.9	5.0									
11-year	1.8	2.4	2.9	3.3	3.2	3.8	3.9	3.2	3.4	2.9										
12-year	1.8	2.3	2.9	3.3	3.1	3.5	3.8	3.2	3.4											
13-year	1.7	2.3	2.8	3.0	3.1	3.5	3.8	3.2												
14-year	1.6	2.3	2.8	2.9	3.1	3.5	3.8													
15-year	1.5	2.2	2.8	2.8	2.2	3.5														
16-year	1.5	2.1	2.6	2.8	2.2															
17-year	1.5	2.1	2.6	2.8																
18-year	1.5	2.1	2.6																	
19-year	1.5	2.1																		
20-year	1.5	2.1																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 23.9
Cancer of the Prostate (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	92.1	94.1	96.0	97.7	98.9	99.6	99.4	99.3	99.0	99.4	99.5	99.7	99.7	99.9	100.0	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9
2-year	85.5	88.2	91.7	94.9	97.5	98.5	98.3	98.2	97.9	98.3	99.1	99.2	99.7	99.7	100.0	99.9	99.8	99.9	99.8	
3-year	79.4	82.5	87.5	92.6	96.1	98.0	97.2	97.1	97.4	97.8	98.8	98.8	99.7	99.4	100.0	99.9	99.7	99.9		
4-year	74.5	77.5	84.3	90.7	94.8	97.4	96.8	96.0	96.8	97.4	98.5	98.7	99.6	99.2	100.0	99.9	99.7			
5-year	70.3	73.3	81.5	89.4	93.4	96.7	95.8	95.4	96.4	97.1	98.2	98.7	99.6	99.2	100.0	99.9				
6-year	67.0	70.0	79.0	88.0	92.2	95.6	95.2	94.8	96.1	96.9	98.2	98.7	99.6	99.1	100.0					
7-year	63.8	66.8	76.7	86.0	91.6	94.7	94.2	94.0	95.9	96.5	98.2	98.7	99.6	99.1						
8-year	60.8	64.0	74.9	84.6	90.6	93.5	93.7	93.6	95.8	96.2	98.2	98.7	99.4							
9-year	58.3	61.9	73.1	83.5	89.8	92.8	92.6	93.0	95.6	95.9	98.1	98.3								
10-year	56.0	60.2	71.5	82.0	89.0	92.0	91.9	92.6	95.1	95.9	98.1									
11-year	53.7	58.3	70.1	80.6	87.8	91.6	91.5	91.6	94.5	95.9										
12-year	51.7	56.5	68.4	80.0	87.3	90.9	90.3	91.0	94.0											
13-year	50.1	54.9	67.0	79.6	86.5	90.2	89.9	90.6												
14-year	48.6	53.5	65.8	78.7	86.4	89.8	89.6													
15-year	47.7	52.6	64.5	77.9	85.8	89.2														
16-year	46.1	50.9	63.2	76.5	84.9															
17-year	44.6	50.1	62.9	75.7																
18-year	43.4	49.0	62.1																	
19-year	42.9	48.0																		
20-year	42.1	46.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 24.9
Cancer of the Stomach (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	39.9	42.9	45.3	46.5	44.7	47.3	45.2	46.2	47.2	46.8	46.1	49.3	47.7	48.5	49.9	50.8	51.6	53.7	51.6	53.3
2-year	25.6	27.4	30.0	32.6	30.6	32.7	30.9	33.6	32.2	32.5	33.5	34.5	34.7	33.3	34.2	35.9	39.4	38.4	36.6	
3-year	20.3	21.8	24.1	25.4	25.3	26.5	24.4	27.0	27.2	27.5	26.8	29.1	28.5	27.6	29.6	30.8	34.4	32.9		
4-year	17.9	19.0	21.3	22.8	22.7	24.2	21.4	24.4	24.0	24.2	24.1	26.2	25.8	25.3	28.4	27.5	31.5			
5-year	16.3	17.5	20.1	20.6	21.3	22.9	20.1	22.6	22.7	22.7	22.7	24.1	24.5	23.6	27.4	26.6				
6-year	15.4	16.7	19.2	18.9	19.8	21.9	19.3	20.8	21.6	20.9	21.6	23.1	22.7	23.0	26.3					
7-year	14.9	16.1	18.5	18.3	19.4	20.6	18.3	19.9	20.5	20.4	20.9	22.5	21.8	22.2						
8-year	14.3	15.5	18.0	17.9	18.9	19.4	17.4	18.8	20.5	20.1	20.4	22.1	20.8							
9-year	14.1	15.2	17.6	16.8	18.2	18.6	16.7	18.8	20.2	19.7	20.3	21.3								
10-year	13.8	15.1	16.9	16.2	17.7	18.1	15.9	18.0	19.4	19.2	19.4									
11-year	13.4	14.7	16.6	16.0	17.7	17.3	15.6	17.8	19.1	17.9										
12-year	13.2	14.3	16.4	15.7	17.7	16.8	15.4	17.6	18.5											
13-year	13.0	14.2	16.3	15.7	17.4	16.8	15.0	17.0												
14-year	12.6	14.2	16.1	15.7	17.2	16.8	14.7													
15-year	12.3	13.9	15.9	15.7	16.9	16.3														
16-year	12.0	13.5	15.7	15.5	15.8															
17-year	11.9	13.4	15.6	15.4																
18-year	11.5	13.2	15.6																	
19-year	11.4	13.2																		
20-year	11.1	12.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 24.10
Cancer of the Stomach (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	39.3	42.3	44.3	46.2	42.7	45.6	43.7	46.3	47.9	44.7	46.3	50.8	47.4	47.7	50.7	49.0	51.2	54.1	53.2	52.9
2-year	24.6	26.5	28.3	31.4	27.1	30.5	28.2	32.8	32.1	29.2	32.0	36.5	34.2	33.4	33.5	33.1	37.2	37.5	37.5	
3-year	19.1	20.8	22.0	24.0	21.6	24.6	22.7	26.0	26.2	24.5	25.3	30.3	27.8	27.6	29.0	27.3	32.3	30.8		
4-year	16.7	17.8	18.7	20.8	18.6	22.3	20.0	23.7	22.8	21.7	22.2	26.7	24.9	24.8	27.2	25.1	28.8			
5-year	15.1	16.1	17.3	18.2	16.5	21.0	18.5	21.7	21.2	20.5	20.4	24.5	23.3	22.7	26.4	23.7				
6-year	14.1	15.3	16.5	17.0	14.8	19.6	17.4	19.7	20.2	19.2	19.1	23.6	21.7	21.5	24.7					
7-year	13.6	14.6	15.7	16.3	13.9	18.5	16.0	18.6	19.2	18.9	18.2	22.8	19.9	20.5						
8-year	13.2	14.1	15.2	15.5	13.1	17.3	14.8	17.7	19.2	18.9	18.1	22.3	19.0							
9-year	13.1	13.9	14.7	14.8	12.6	16.3	14.2	17.5	19.2	18.0	17.9	21.9								
10-year	12.7	13.8	14.2	14.0	12.1	15.7	13.0	16.5	18.0	17.5	17.1									
11-year	12.4	13.4	13.8	13.3	12.1	15.3	13.0	16.3	18.0	15.6										
12-year	12.3	12.8	13.6	13.1	12.1	14.9	12.6	16.1	17.6											
13-year	12.3	12.8	13.6	13.1	11.4	14.9	12.6	15.0												
14-year	11.6	12.8	13.3	12.9	11.0	14.3	12.0													
15-year	11.2	12.4	13.0	12.5	10.2	13.3														
16-year	11.0	11.9	12.8	11.9	10.1															
17-year	10.7	11.8	12.5	11.9																
18-year	10.2	11.5	12.5																	
19-year	10.2	11.5																		
20-year	10.2	11.2																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 24.11
Cancer of the Stomach (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	40.8	43.8	47.0	47.0	47.8	50.3	47.8	46.1	45.8	50.1	45.7	47.0	48.2	49.9	48.4	53.5	52.2	53.0	49.0	53.9
2-year	27.3	29.0	33.0	34.5	36.0	36.3	35.3	35.0	32.3	38.0	35.9	31.5	35.4	33.1	35.3	40.1	42.8	39.9	35.2	
3-year	22.3	23.5	27.6	27.7	31.0	29.7	27.3	28.6	28.7	32.5	29.3	27.3	29.5	27.7	30.6	36.0	37.6	36.5		
4-year	19.9	21.1	25.6	26.0	29.0	27.2	23.6	25.7	25.8	28.3	27.2	25.4	27.3	26.2	30.3	31.0	35.4			
5-year	18.2	19.7	24.9	24.5	28.7	25.8	22.7	24.3	25.1	26.5	26.2	23.4	26.3	25.1	29.0	30.8				
6-year	17.4	19.1	23.8	21.9	27.7	25.8	22.2	22.7	24.0	23.7	25.3	22.0	24.3	25.1	28.7					
7-year	17.1	18.5	23.2	21.3	27.5	23.9	21.8	22.1	22.8	22.5	24.8	21.9	24.3	24.9						
8-year	16.1	17.7	22.7	21.3	27.5	22.8	21.3	20.8	22.6	21.8	24.0	21.5	23.6							
9-year	15.5	17.4	22.4	19.5	26.8	22.3	20.8	20.8	21.6	21.8	24.0	20.3								
10-year	15.4	17.2	21.5	19.5	26.2	21.9	20.6	20.6	21.4	21.8	23.1									
11-year	14.9	16.7	21.2	19.5	26.2	20.5	20.0	20.2	20.8	21.8										
12-year	14.5	16.6	20.9	19.5	26.2	20.0	20.0	20.0	20.0											
13-year	14.0	16.5	20.7	19.5	26.2	20.0	19.1	20.0												
14-year	13.9	16.5	20.7	19.5	26.2	20.0	19.1													
15-year	13.9	16.1	20.6	19.5	26.2	20.0														
16-year	13.5	16.0	20.5	19.5	24.8															
17-year	13.5	15.9	20.5	19.5																
18-year	13.5	15.8	20.5																	
19-year	13.1	15.6																		
20-year	12.5	15.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 25.9
Cancer of the Testis (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	93.5	96.1	98.1	98.2	98.5	98.0	96.6	97.7	98.3	97.9	97.4	98.2	96.9	97.9	98.5	98.2	98.5	97.9	98.3	98.9
2-year	88.7	92.8	96.2	96.7	97.0	96.7	95.7	96.5	97.5	96.4	95.6	96.6	96.3	96.7	97.4	97.2	96.8	96.4	97.3	
3-year	86.7	92.2	95.5	96.2	96.1	95.6	95.1	96.0	96.4	95.8	95.1	96.2	95.8	95.9	97.1	96.9	96.5	95.6		
4-year	85.8	91.6	95.0	96.2	95.7	95.5	94.9	96.0	96.3	95.8	94.9	96.2	95.6	95.9	96.8	96.8	96.3			
5-year	85.2	91.2	94.7	96.2	95.7	95.4	94.8	95.8	96.3	95.8	94.9	95.9	95.6	95.9	96.6	96.3				
6-year	84.9	91.1	94.5	95.9	95.5	95.0	94.8	95.8	96.3	95.8	94.8	95.5	95.6	95.9	96.0					
7-year	84.8	90.8	94.4	95.8	95.4	94.7	94.8	95.6	96.3	95.8	94.8	95.3	95.6	95.9						
8-year	84.7	90.6	94.1	95.7	95.2	94.2	94.8	94.8	96.3	95.8	94.8	95.3	95.5							
9-year	84.7	90.3	93.9	95.6	95.0	94.2	94.5	94.8	96.3	95.8	94.8	95.3								
10-year	84.0	90.1	93.8	95.6	94.7	94.1	94.5	94.8	96.2	95.8	94.8									
11-year	83.5	89.9	93.7	95.5	94.6	94.0	94.5	94.8	96.2	95.8										
12-year	83.3	89.9	93.5	95.1	94.4	94.0	94.5	94.8	96.2											
13-year	83.0	89.5	93.3	95.1	94.4	94.0	94.5	94.7												
14-year	82.5	89.1	93.1	95.1	94.4	93.8	94.5													
15-year	82.4	88.7	93.1	95.1	94.3	93.7														
16-year	81.9	88.3	92.9	95.1	94.2															
17-year	81.3	88.0	92.7	95.1																
18-year	80.8	87.8	92.7																	
19-year	80.2	87.7																		
20-year	80.1	87.3																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 26.9
Cancer of the Thyroid (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	95.1	95.3	96.1	96.7	96.7	95.7	95.3	97.6	96.8	96.9	96.6	97.8	97.5	97.7	97.7	97.2	98.1	98.4	97.8	98.5
2-year	93.9	94.8	95.6	96.4	96.1	95.0	95.1	97.1	96.4	96.7	96.3	97.3	97.2	97.2	97.5	97.2	97.9	98.0	97.5	
3-year	93.4	94.2	95.2	95.9	95.9	94.7	95.1	96.7	96.3	96.3	96.3	97.2	97.2	97.2	97.1	97.2	97.7	98.0		
4-year	93.3	94.1	95.0	95.9	95.5	94.5	95.1	96.3	96.3	95.8	96.1	96.8	97.2	97.2	97.1	97.2	97.6			
5-year	93.1	94.1	94.9	95.9	95.0	93.9	95.1	96.2	96.3	95.5	95.9	96.7	97.2	96.8	96.4	97.2				
6-year	93.1	94.1	94.9	95.8	94.8	93.9	95.1	95.9	96.3	95.5	95.7	96.5	96.9	96.7	96.4					
7-year	93.1	93.9	94.7	95.7	94.5	93.9	95.1	95.9	96.3	95.3	95.7	96.5	96.9	96.6						
8-year	93.1	93.9	94.6	95.7	94.5	93.9	95.1	95.4	96.3	95.3	95.7	96.5	96.7							
9-year	93.0	93.9	94.6	95.7	94.5	93.9	95.1	95.3	96.3	95.0	95.7	96.5								
10-year	93.0	93.9	94.6	95.3	94.5	93.9	95.1	95.2	96.3	95.0	95.7									
11-year	93.0	93.7	94.6	95.0	94.5	93.9	94.9	95.2	96.2	95.0										
12-year	93.0	93.6	94.6	95.0	94.3	93.9	94.9	95.1	96.2											
13-year	93.0	93.5	94.6	94.8	94.3	93.9	94.9	95.1												
14-year	93.0	93.5	94.6	94.5	94.1	93.9	94.9													
15-year	93.0	93.5	94.6	94.5	93.5	93.9														
16-year	93.0	93.4	94.6	94.5	93.1															
17-year	93.0	93.4	94.6	94.5																
18-year	93.0	93.4	94.6																	
19-year	93.0	93.4																		
20-year	93.0	93.4																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 26.10
Cancer of the Thyroid (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	94.7	92.7	95.1	94.0	95.3	94.0	93.3	96.8	93.6	93.8	92.5	97.4	97.1	96.5	96.2	95.3	96.3	96.7	97.0	96.4
2-year	93.0	92.4	94.0	92.7	92.6	93.2	92.8	95.7	92.3	93.7	91.2	95.7	96.4	95.3	95.3	95.0	95.6	95.4	95.7	
3-year	92.3	91.4	94.0	91.9	91.5	92.4	92.5	95.2	92.3	92.6	91.2	95.1	96.4	95.3	94.0	95.0	94.6	95.2		
4-year	91.6	91.3	92.9	91.9	91.3	92.0	91.0	94.8	92.1	92.2	90.1	94.3	96.4	95.3	93.3	94.9	94.1			
5-year	91.2	91.3	92.6	91.9	89.8	91.6	91.0	94.2	92.1	90.5	89.4	94.3	96.4	94.5	92.1	94.6				
6-year	91.2	91.2	92.4	91.3	89.0	91.6	91.0	94.0	91.8	90.5	89.1	94.3	96.4	94.5	91.9					
7-year	91.2	91.0	91.5	91.3	88.2	91.6	91.0	93.6	90.3	90.5	89.1	94.2	96.0	94.3						
8-year	91.2	91.0	91.2	91.3	88.0	91.6	90.9	92.8	90.3	90.2	89.1	94.2	95.8							
9-year	91.2	90.7	90.5	91.3	88.0	91.6	90.7	92.6	90.3	88.4	89.1	94.2								
10-year	91.2	90.2	90.4	91.3	88.0	91.6	89.6	92.6	89.5	88.4	89.1									
11-year	90.8	89.8	90.4	91.3	88.0	91.6	89.6	92.6	88.6	87.4										
12-year	90.8	89.2	90.4	91.3	88.0	91.4	89.6	92.2	88.5											
13-year	90.8	89.0	90.4	89.7	88.0	91.4	89.6	91.8												
14-year	90.8	89.0	90.4	89.7	88.0	91.4	89.6													
15-year	90.8	88.9	90.4	87.4	87.8	91.4														
16-year	90.8	88.9	90.4	87.3	87.8															
17-year	90.8	88.9	90.4	87.3																
18-year	90.8	88.8	90.4																	
19-year	90.8	88.8																		
20-year	90.8	88.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 26.11
Cancer of the Thyroid (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	95.2	96.1	96.5	97.5	97.1	96.4	95.9	97.8	97.8	97.9	97.8	97.9	97.6	98.1	98.1	97.8	98.6	98.9	98.1	99.1
2-year	94.2	95.6	96.0	97.4	97.0	95.7	95.9	97.4	97.5	97.6	97.8	97.7	97.5	97.8	98.1	97.8	98.5	98.7	98.0	
3-year	93.8	95.1	95.6	97.1	97.0	95.5	95.9	97.0	97.5	97.3	97.8	97.7	97.5	97.7	97.9	97.8	98.5	98.7		
4-year	93.8	95.1	95.5	97.1	96.8	95.4	95.9	96.8	97.5	96.9	97.8	97.5	97.5	97.7	97.9	97.8	98.5			
5-year	93.8	95.1	95.5	97.1	96.5	94.6	95.9	96.8	97.5	96.8	97.8	97.4	97.3	97.4	97.6	97.8				
6-year	93.7	95.1	95.5	97.1	96.5	94.6	95.9	96.4	97.5	96.8	97.7	97.0	97.0	97.3	97.6					
7-year	93.6	94.9	95.5	96.6	96.4	94.6	95.9	96.4	97.5	96.6	97.7	97.0	97.0	97.3						
8-year	93.5	94.8	95.5	96.6	96.4	94.6	95.9	96.2	97.5	96.6	97.7	97.0	96.9							
9-year	93.4	94.8	95.5	96.6	96.4	94.6	95.9	96.0	97.5	96.6	97.7	97.0								
10-year	93.4	94.8	95.5	96.1	96.4	94.6	95.9	95.8	97.5	96.6	97.7									
11-year	93.4	94.8	95.5	95.6	96.3	94.6	95.9	95.8	97.5	96.6										
12-year	93.4	94.8	95.5	95.6	95.8	94.6	95.9	95.8	97.5											
13-year	93.4	94.8	95.5	95.6	95.7	94.6	95.9	95.8												
14-year	93.4	94.8	95.5	95.6	95.6	94.6	95.9													
15-year	93.4	94.8	95.5	95.6	95.0	94.6														
16-year	93.4	94.8	95.5	95.6	94.5															
17-year	93.4	94.8	95.5	95.6																
18-year	93.4	94.8	95.5																	
19-year	93.4	94.8																		
20-year	93.4	94.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 27.9
Cancer of the Urinary Bladder (Invasive and *In Situ*)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Survival Time	Year of Diagnosis																			
	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-year	87.6	89.3	90.5	90.1	90.2	90.4	90.9	91.2	91.1	90.3	91.8	91.4	90.6	91.5	91.5	90.5	91.0	91.2	91.1	91.6
2-year	81.5	84.3	85.9	86.1	85.6	85.3	86.2	86.6	87.3	86.3	86.8	86.9	85.7	87.1	87.0	86.5	86.3	86.6	85.9	
3-year	78.6	81.5	83.2	83.3	83.4	82.8	83.9	84.9	84.4	83.8	84.2	83.2	84.5	85.3	84.5	84.3	84.4			
4-year	76.2	79.3	81.2	81.8	82.0	82.1	82.5	82.8	82.9	82.4	81.8	82.5	81.4	82.6	83.5	82.3	82.6			
5-year	74.6	77.8	79.7	80.9	80.5	80.3	81.1	81.6	82.5	81.2	79.9	80.5	79.6	81.5	82.9	81.4				
6-year	73.2	76.4	78.5	79.7	79.6	79.1	79.8	80.2	80.7	80.2	78.5	79.1	78.4	80.6	81.7					
7-year	71.5	75.4	77.3	78.8	77.4	77.5	78.4	78.7	79.1	79.7	77.5	78.2	77.3	79.5						
8-year	70.4	74.5	76.1	77.1	76.0	76.4	78.0	78.3	78.2	78.5	76.9	76.7	76.4							
9-year	69.3	73.2	75.3	75.4	75.2	75.9	76.9	77.6	76.7	77.4	75.8	75.9								
10-year	67.8	72.3	74.3	73.7	74.2	74.9	76.3	77.2	76.0	76.3	74.8									
11-year	66.5	71.5	73.6	72.4	73.6	74.3	75.7	76.2	75.5	75.6										
12-year	65.8	70.7	72.4	71.3	73.2	74.1	75.4	75.4	74.6											
13-year	65.4	70.2	71.6	71.2	72.3	73.7	74.6	75.4												
14-year	64.5	69.1	70.4	70.6	72.3	73.0	74.1													
15-year	64.0	68.3	69.6	70.1	70.1	71.2														
16-year	63.4	67.2	68.6	68.5	69.8															
17-year	63.0	66.7	68.2	67.2																
18-year	62.9	66.2	67.8																	
19-year	62.9	66.0																		
20-year	62.7	65.9																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 27.10
Cancer of the Urinary Bladder (Invasive and *In Situ*)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	89.6	90.6	92.2	92.1	91.6	92.0	92.5	92.9	92.6	91.8	93.5	93.1	92.2	92.8	92.1	92.5	92.6	92.4	92.7	92.9
2-year	83.5	85.8	87.7	88.2	87.6	87.5	88.5	88.2	88.8	87.9	88.8	88.7	87.3	88.5	87.5	89.1	87.7	88.2	87.6	
3-year	80.4	83.0	85.0	85.6	85.7	85.4	86.2	86.5	86.5	85.9	85.9	85.5	84.9	85.4	86.0	87.0	85.6	85.9		
4-year	77.9	80.8	83.0	84.0	84.4	84.8	84.4	84.3	84.2	83.6	83.5	83.6	82.8	83.4	84.2	84.3	83.8			
5-year	75.9	79.2	81.6	83.2	82.4	82.9	82.9	83.1	83.9	82.4	81.3	81.4	80.6	82.0	83.5	83.2				
6-year	74.4	77.8	80.2	81.7	81.2	82.0	82.0	81.5	82.3	81.4	79.6	80.2	79.2	81.4	82.3					
7-year	72.5	76.8	78.8	80.5	78.6	80.0	80.4	79.8	80.7	80.6	78.5	79.4	78.1	80.0						
8-year	71.2	75.9	77.5	78.8	77.0	78.6	80.2	79.3	79.7	79.3	78.0	77.6	77.1							
9-year	69.9	74.7	76.6	76.7	75.9	77.5	79.6	78.8	77.7	78.4	76.8	77.0								
10-year	68.3	73.7	75.6	75.5	74.6	76.6	79.0	78.6	77.2	77.0	75.9									
11-year	66.7	73.0	75.0	74.0	74.2	75.9	78.7	77.4	76.6	76.2										
12-year	66.0	72.0	73.6	72.9	74.0	75.3	78.3	76.3	75.6											
13-year	65.3	71.5	72.7	72.9	73.2	74.9	77.1	76.3												
14-year	64.6	70.2	71.6	72.3	73.2	74.9	76.3													
15-year	64.2	69.3	70.7	71.2	71.7	74.0														
16-year	63.2	67.9	69.6	69.6	71.6															
17-year	62.8	67.5	69.4	68.3																
18-year	62.5	67.1	68.9																	
19-year	62.5	67.0																		
20-year	62.3	67.0																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 27.11
Cancer of the Urinary Bladder (Invasive and *In Situ*)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	82.0	85.8	85.6	84.3	85.9	85.8	86.4	86.2	87.1	85.9	87.0	86.5	86.1	87.7	89.8	84.7	86.4	87.6	86.4	87.7
2-year	76.1	79.8	80.6	79.8	79.6	79.2	79.8	81.9	83.1	81.8	81.1	81.9	81.1	82.9	85.6	79.0	82.1	82.0	81.1	
3-year	73.7	77.0	77.8	76.4	76.5	75.4	77.4	80.2	80.5	80.1	78.0	80.2	78.3	81.5	83.3	77.5	80.6	79.8		
4-year	71.8	75.1	76.2	75.2	75.0	74.5	77.0	78.4	79.1	78.8	76.7	78.9	77.2	80.4	81.6	76.4	79.2			
5-year	71.1	74.1	74.5	74.2	74.8	72.9	75.9	77.3	77.7	77.8	75.9	77.9	76.7	79.7	80.7	76.2				
6-year	70.0	72.7	73.6	73.5	74.7	71.1	73.5	76.5	76.3	76.8	75.3	75.8	76.1	78.1	79.7					
7-year	68.8	71.3	73.1	73.5	73.8	70.3	72.9	75.6	74.7	76.8	74.7	74.7	75.3	78.1						
8-year	68.4	70.7	72.2	72.3	73.1	70.3	71.4	75.3	74.2	76.2	73.6	74.0	74.6							
9-year	67.8	69.4	71.8	71.8	72.9	70.3	69.3	73.8	73.9	74.3	73.1	72.5								
10-year	66.6	68.4	70.9	68.5	72.9	70.3	68.8	73.3	73.0	74.2	71.5									
11-year	66.0	67.6	70.0	67.6	71.8	69.6	67.5	73.1	72.2	73.7										
12-year	65.4	67.2	69.2	65.8	70.9	69.6	67.0	72.4	71.9											
13-year	65.4	66.6	68.5	65.4	69.7	69.6	67.0	72.1												
14-year	64.2	66.2	67.3	65.4	69.7	65.9	67.0													
15-year	63.4	65.7	66.3	65.4	65.8	63.7														
16-year	63.4	65.3	65.7	65.4	64.1															
17-year	63.3	64.6	64.7	64.4																
18-year	63.3	63.9	64.7																	
19-year	63.3	62.9																		
20-year	63.3	62.8																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 28.10
All Cancer Sites (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Ages 0-14

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	81.4	85.0	87.3	89.5	91.0	91.1	88.6	90.6	90.5	92.9	91.2	91.0	91.4	92.5	92.0	91.8	94.1	92.8	92.5	94.2
2-year	71.2	75.8	78.4	81.8	82.6	84.1	82.2	84.7	84.8	86.4	84.8	84.3	85.4	85.8	87.0	87.4	89.2	88.4	88.4	
3-year	65.5	70.8	74.3	77.6	79.3	81.1	78.9	81.7	81.3	83.6	82.3	81.5	82.8	83.5	83.7	83.8	85.9	85.1		
4-year	62.1	67.6	71.8	75.4	76.6	78.7	78.1	79.0	78.8	80.6	80.4	78.8	81.1	81.5	82.1	82.0	85.0			
5-year	60.0	65.9	70.6	74.4	75.5	77.6	76.5	78.3	77.4	80.3	79.1	77.8	79.1	80.6	81.7	80.9				
6-year	58.3	64.8	69.7	73.6	74.8	76.3	76.0	78.1	76.4	79.5	78.4	76.4	78.6	79.4	80.6					
7-year	57.2	63.8	68.7	72.6	74.2	75.8	75.5	77.3	75.8	78.9	77.8	75.9	77.9	78.9						
8-year	56.5	63.1	68.1	72.2	73.5	75.7	74.9	77.1	74.9	78.4	76.8	75.4	77.6							
9-year	56.1	62.6	67.7	71.7	73.1	75.6	74.6	76.2	74.5	78.1	76.5	74.8								
10-year	55.8	62.1	67.3	71.3	73.0	75.5	74.6	75.9	74.4	77.8	75.8									
11-year	55.5	61.7	67.0	70.8	72.6	75.4	74.4	75.3	74.2	77.4										
12-year	55.2	61.2	66.7	70.7	72.4	75.3	74.4	74.6	73.9											
13-year	55.0	60.9	66.4	70.1	72.3	75.0	74.2	74.4												
14-year	54.6	60.6	66.0	69.8	72.1	74.6	73.7													
15-year	54.4	60.3	65.9	69.4	71.8	74.3														
16-year	54.0	60.0	65.6	68.9	71.7															
17-year	53.6	59.8	65.4	68.4																
18-year	53.4	59.4	65.2																	
19-year	53.1	59.2																		
20-year	52.9	59.1																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).

Table 28.11
All Cancer Sites (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males and Females

Ages 0-19

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Survival Time																				
1-year	83.1	86.3	88.7	90.6	91.4	90.5	89.8	90.8	90.3	93.2	91.7	92.1	91.3	91.3	92.3	92.5	94.1	92.5	92.8	94.3
2-year	73.2	77.5	80.4	83.1	83.7	83.5	82.9	84.3	84.9	87.4	85.1	85.3	85.8	84.2	87.2	87.6	89.2	88.0	88.9	
3-year	68.1	72.5	76.5	78.7	80.1	80.5	79.8	80.9	81.6	85.1	82.0	82.6	82.9	82.0	84.0	84.1	86.1	84.4		
4-year	64.9	69.6	73.9	76.5	77.9	78.2	78.4	78.8	79.9	82.2	80.3	79.9	81.0	80.2	82.2	82.0	85.1			
5-year	62.9	67.9	72.9	75.2	76.7	77.0	76.7	78.1	78.5	81.6	78.7	78.7	79.4	79.1	81.5	80.9				
6-year	61.2	66.5	71.9	74.2	76.0	75.7	76.2	77.7	77.4	80.9	77.7	77.5	79.0	78.2	80.7					
7-year	60.3	65.7	71.0	73.3	75.2	75.2	75.8	77.0	76.9	80.4	77.3	77.2	78.5	77.5						
8-year	59.5	64.9	70.4	72.7	74.6	75.0	75.1	76.7	76.0	79.8	76.6	76.8	78.2							
9-year	58.9	64.2	69.9	72.2	74.2	74.9	74.8	75.9	75.7	79.4	76.4	76.3								
10-year	58.6	63.8	69.5	72.0	73.8	74.8	74.7	75.5	75.5	79.2	75.8									
11-year	58.3	63.4	69.2	71.3	73.4	74.8	74.5	75.1	75.3	78.8										
12-year	57.9	63.0	69.0	71.2	73.0	74.7	74.5	74.7	75.1											
13-year	57.8	62.7	68.7	70.5	72.9	74.3	74.1	74.4												
14-year	57.4	62.3	68.2	70.2	72.7	74.1	73.6													
15-year	57.2	62.0	68.0	69.8	72.4	73.7														
16-year	56.9	61.6	67.6	69.4	72.3															
17-year	56.5	61.4	67.4	68.5																
18-year	56.3	61.1	67.2																	
19-year	56.0	60.8																		
20-year	55.7	60.6																		

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).